



CG FUDBAL

SLUŽBENI GLASNIK FUDBALSKE SAVEZE CRNE GORE

Broj: 23

Godina: XV

Podgorica, 29.07.2020.

SADRŽAJ

| Naslov | Strana |
|---|--------|
| 1 Odluka o utvrđivanju kalendara takmičenja za jesenji dio sezone 2020-2021 | 2 |
| 2 Propozicije takmičenja za prvenstvo Prve fudbalske lige Crne Gore za sezonu 2020-2021 | 4 |
| 3 Odluka o troškovniku za Prvu ligu Crne Gore za takmičarsku sezonu 2020/2021 | 14 |
| 4 Propozicije takmičenja za prvenstvo Druge fudbalske lige Crne Gore za sezonu 2020-2021 | 15 |
| 5 Odluka o troškovniku za Drugu ligu Crne Gore za takmičarsku sezonu 2020/2021 | 25 |
| 6 Propozicije takmičenja za fudbalski Kup Crne Gore - seniori za sezonu 2020/2021 | 26 |
| 7 Odluku o troškovniku za prvenstvo i Kup Crne Gore za mlade kategorije FSCG | 33 |
| 8 Propozicije doigravanja-baraža za popunu Prve lige Crne Gore za sezonu 2021/2022 | 34 |
| 9 Propozicije doigravanja-baraža za popunu Druge lige Crne Gore za sezonu 2021/2022 | 38 |
| 10 Odluka o registracionim taksama za sezonu 2020-2021 | 43 |
| 11 Odluka o visini registracione takse za izdavanje licenci za trenere i službena lica | 44 |
| 12 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG | 45 |
| 13 Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dozvolama za rad službenih lica | 46 |
| 14 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uclanjenju i registru klubova FSCG | 47 |
| 15 Odluka o utvrđivanju Liste sudija za suđenje za takmičarsku sezonu 2020/2021 | 48 |
| 16 Odluka o utvrđivanju Liste kontrolora za suđenje Prve i Druge lige Crne Gore za sezonu 2020/2021 | 52 |
| 17 Odluka o utvrđivanju Liste delegata Prve lige Crne Gore za sezonu 2020/2021 | 53 |
| 18 Odluka o utvrđivanju Liste delegata Druge lige Crne Gore za sezonu 2020/2021 | 55 |
| 19 Pravilnik o komercijanim i medijskim pravima takmičenja pod ingerencijom FSCG | 57 |

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE**Izvršni odbor FSCG****Broj:1554/2****Podgorica, 29.07.2020.godine**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29.07.2020.godine, donio je

O D L U K U

1. Utvrđuje se Kalendar takmičenja za jesenji dio takmičarske sezone 2020/2021

Raspored Telekom 1.CFL za jesenji dio takmičarske sezone 2020/2021

- 1. kolo.....15.08.2020.
- 2. kolo.....23.08.2020.
- 3. kolo.....30.08.2020.
- 4. kolo.....13.09.2020.
- 5. kolo.....20.09.2020.
- 6. kolo.....27.09.2020.
- 7. kolo.....30.09.2020.
- 8. kolo.....04.10.2020.
- 9. kolo.....17.10.2020.
- 10. kolo.....25.10.2020.
- 11. kolo.....31.10.2020.
- 12. kolo.....04.11.2020.
- 13. kolo.....08.11.2020.
- 14. kolo.....21.11.2020.
- 15. kolo.....29.11.2020.
- 16. kolo.....02.12.2020.
- 17.kolo... 06.12.2020.
- 18.kolo09.12.2020.
- 19.kolo.... 13.12.2020.

Raspored Druge lige Crne Gore za jesenji dio takmičarske sezone 2020/2021

1. kolo.....23.08.2020.
2. kolo.....30.08.2020.
3. kolo.....06.09.2020.
4. kolo.....13.09.2020.
5. kolo.....19.09.2020.
6. kolo.....23.09.2020.
7. kolo.....27.09.2020.
8. kolo.....03.10.2020.
9. kolo.....07.10.2020.
10. kolo.....11.10.2020.
11. kolo.....18.10.2020.
12. kolo.....25.10.2020.
13. kolo.....31.10.2020.
14. kolo.....04.11.2020.
15. kolo.....08.11.2020.
16. kolo.....15.11.2020.
- 17.kolo... 22.11.2020.
- 18.kolo.....29.11.2020.
- 19.kolo.....03.12.2020.

Raspored Kupa Crne Gore za jesenji dio takmičarske sezone 2020/2021**1/8 Kupa:**

21.10.2020. godine

1/4 Kupa:

25.11.2020.godine

2. Termine početka utakmica određiće Komisija za takmičenje FSCG.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG
Dejan Savićević,s.r.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29.07.2020. godine, donio je

PROPOZICIJE TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO PRVE FUDBALSKE LIGE CRNE GORE ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2020/2021

Učesnici

Član 1

Shodno Odluci Izvršnog odbora FSCG o sistemu stalnih takmičenja i na osnovu ostvarenih rezultata u takmičarskoj sezoni 2019/2020, učesnici takmičenja za prvenstvo Prve fudbalske lige Crne Gore (u daljem tekstu: Prva liga) za takmičarsku sezonu 2020/2021, su:

1. FK BUDUĆNOST-Podgorica
2. FK SUTJESKA-Nikšić
3. FK ISKRA-Danilovgrad
4. FK ZETA-Golubovci
5. FK PODGORICA-Podgorica
6. OFK PETROVAC-Petrovac
7. FK RUDAR-Pljevlja
8. OFK TITOGRAĐ-Radanovići
9. FK DEČIĆ-Tuzi
10. FK JEZERO-Plav

Član 2

Takmičenjem rukovodi Komisija za takmičenje FSCG (u daljem tekstu: Komisija) koju imenuje Izvršni odbor FSCG.

Uslovi za učestvovanje u takmičenju

Član 3

- Svaki klub koji učestvuje u takmičenju Prve lige mora da ispunjava sledeće uslove:
- da ima ekipe za takmičenje u Omladinskoj i Kadetskoj ligi Crne Gore,
 - da ima obezbijeđen travnati teren propisanih dimenzija,
 - da je teren ograđen ogradom visine 1,7 metara, kojom se igralište odvaja od publike,
 - da ima svlačionice za gostujuću ekipu, za domaću ekipu i sudije,
 - da ima kupatilo za gostujuće igrače, domaće igrače i sudije sa odgovarajućim uređajima,
 - da ima sanitarne prostorije odvojene za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije,
 - da neposredno pored terena, a najdalje 30 m od terena, ima službenu prostoriju za sastavljanje zapisnika,
 - da na igralištu ima kabine za gostujuću i domaću ekipu i delegata,
 - da ima kabine za TV snimatelje i obezbijeđeno mjesto za nesmetani rad novinara,
 - da ima licencirane trenere sa stručnim kvalifikacijama i brojem shodno propisima FSCG,
 - da započne takmičenje sa najmanje 5 (pet) profesionalnih igrača registrovanih u skladu sa odredbama Pravilnika o registraciji, statusu i transferu igrača FSCG.

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, klub mora da ispunjava sve uslove propisane Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i Pravilnikom o bezbjednosti FSCG, o čemu izvještava Komisiju.

Klub je obavezan, ako su njegove službene prostorije udaljene više od 30 metara od terena, da preduzme mjere koje će obezbijediti nesmetan prolaz igrača i službenih lica do terena i nazad.

Član 4

Ispunjavanje uslova iz prethodnog člana utvrđuje Komisija neposrednim uvidom, najkasnije 15 dana prije početka takmičenja. Klub je obavezan dati sve dokaze o ispunjavanju potrebnih uslova.

Komisija zapisnički konstatuje nedostatke i određuje rok za otklanjanje. Nedostaci se moraju otkloniti najkasnije 10 dana prije početka takmičenja.

Ako se nedostaci ne otklone u ostavljenom roku, Komisija donosi odluku o nepogodnosti terena za odigravanje utakmica.

Sistem i kalendar takmičenja

Član 5

Takmičenje se odvija po **četvorokružnom** bod sistemu (9+9+9+9=36 kola).

Raspored se utvrđuje žrijebom takmičarskih brojeva uz primjenu Bergerove tablice.

Žrijeb može biti dirigovan u slučaju kada je više klubova iz istog mjesta i kada koriste isti teren, odnosno kada Komisija ocijeni da za to postoje posebni razlozi.

Član 6

Utakmice Prve lige igraju se prema usvojenom Kalendaru takmičenja, po pravilu subotom poslije podne. Vrijeme početka utakmica utvrđuje Komisija. U mjestima u kojima jedan teren koristi više klubova, Komisija može odrediti da se određena utakmica odigra i drugim danom.

Sve utakmice tri poslednja kola prvenstva moraju se igrati istog dana i u isto vrijeme. Izuzetno, na zahtjev kluba, Komisija može odrediti drugi termin odigravanja utakmice, ako ta utakmica ne odlučuje o prvom mjestu, o prelasku u niži nivo takmičenja, plasmanu u baraž ili o plasmanu u UEFA takmičenje.

Ako u poslednja tri kola prvenstva, isti teren koriste dva kluba i ako su domaćini dva puta, drugi teren za prvu utakmicu mora da obezbijedi bolje plasirani klub, a za drugu utakmicu drugi teren je dužan da obezbijedi slabije plasirani klub.

Ako dva kluba koriste isti teren za poslednje kolo prvenstva, slabije plasirani klub je dužan da obezbijedi drugi teren za odigravanje utakmice.

Organizacija utakmice - obaveze i odgovornosti

Član 7

Organizaciju utakmice sprovode klubovi koji igraju na domaćem terenu i dužni su da organizuju utakmicu u skladu sa zakonom i propisima FSCG.

Klub domaćin je isključivo odgovoran za red i sigurnost prije, tokom i nakon utakmice i biće pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Član 8

Klub domaćin je obavezan da osigura sve neophodne tehničke uslove za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice (računar sa pristupom internetu).

U prostorijama gdje se sačinjava zapisnik mogu biti prisutni samo ovlašćena lica, i to: delegat, sudijski tim, predstavnici klubova i lica koja delegat pozove radi davanja izjava.

Član 9

Na 60 minuta prije početka odigravanja utakmice, predstavnici klubova daju na uvid delegatu spisak igrača koji nastupaju i njihove COMET ID kartice.

Predstavnici klubova su dužni delegatu dati na uvid svoje licence i licence trenera, ljekara, fizioterapeuta i komesara za bezbjednost.

Član 10

Klub domaćin je obavezan da preduzme sve potrebne mjere za obezbjeđenje delegata, sudija i gostujućeg tima prije, u toku i po završetku utakmice, sve do napuštanja terena, odnosno mjesta gdje se utakmica igra. Ako se utakmica ne odigra zbog toga što klub domaćin nije obezbijedio prethodne mjere prije i u toku utakmice, Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Član 11

Klub domaćin je obavezan da na jarbolu istakne: državnu zastavu Crne Gore, zastavu Fudbalskog saveza Crne Gore i klupsku zastavu, ako je ima. Neispunjavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost kluba.

Član 12

Klub domaćin je obavezan da za vrijeme održavanja utakmice obezbijedi prisustvo policije ili ovlašćenog subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, redarsku službu, ljekara, fizioterapeuta, nosila, vozilo za hitne ljekarske intervencije i ljekarsku službu.

Ako delegat utvrdi da klub domaćin nije obezbijedio vozilo za hitnu ljekarsku intervenciju i ljekarsku službu uključujući i klupskog ljekara, kao i prisustvo policije ili subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, ta utakmica se neće odigrati, a Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Član 13

Klub domaćin je obavezan da za vrijeme trajanja utakmice obezbijedi 7 (sedam) lopti propisanih za odigravanje utakmice (po jedna iza golova, po dvije pored aut linija i jedna sa kojom se igra).

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi najmanje 6 (šest) sakupljača lopti, koji će sakupljati lopte na način da se utakmica ne odugovlači.

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi ručni semafor.

Neispunjavanje bilo koje obaveze iz ovoga člana povlači disciplinsku odgovornost kluba domaćina shodno Disciplinskom pravilniku FSCG.

Član 14

U slučaju očekivanja ili najave većeg broja navijača gostujućeg kluba, klub domaćin je dužan da osigura odvojeno područje u gledalištu za gostujuće navijače (najmanje 10% ukupnog kapaciteta).

Za neredu ili izgrede koji se dogode u dijelu gladališta koji je rezervisan za gostujuće navijače, odgovoran je gostujući klub i biće sankcionisan shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Član 15

Klub domaćin je obavezan da prije početka utakmice isplati troškove delegatu i sudijama na osnovu podnijetih naloga. Ako klub domaćin ne ispunji ove obaveze, utakmica se neće odigrati i biće registrovana službenim rezultatom 3:0 za gostujući tim.

Pravo nastupa igrača

Član 16

Pravo nastupa na utakmicama Prve lige imaju svi pravilno registrovani igrači koji su navršili 17 godina života, koji se nalaze u COMET-u, i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama na osnovu odredbi Pravilnika o registraciji, statusu i trenesferu igrača.

Izuzetno, na utakmicama Prve lige mogu nastupati i igrači koji su navršili 16 godina života i koji su coglašeni zdravstveno sposobnim.

Igrač može nastupiti samo ako je oglašen zdravstveno sposobnim.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti igrača unosi se u COMET. Izuzetno, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti može se dostaviti prije odigravanja utakmice.

U zapisnik (protokol) utakmice može se **unijeti najviše 20 igrača.**

Na utakmici jedna ekipa može izvršiti **najviše 5 izmjena igrača.**

Svaka ekipa ima najviše tri prekida da izvrši izmjene igrača. Dodatno, izmjene igrača se mogu vršiti u poluvremenu utakmice i to se ne računa u ukupni broj prekida.

U slučaju da obje ekipe vrše izmjenu igrača istovremeno, računa se da su obje ekipe iskoristile mogućnost (prekid) da izvrše izmjene igrača.

Kada jedna ekipa istovremeno vrši dvije ili više izmjena igrača, predstavnik tog kluba je obavezan da četvrtom i pomoćnom sudiji pomaže u vršenju procedure, kako bi se izmjene igrača obavile što brže i efikasnije.

Član 17

Na utakmicama Prve lige nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, disciplinskom mjerom zabrana igranja, odnosno igrači koji po posebnim propisima namaju pravo nastupa.

Automatsku zabranu igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog dobijenih opomena, igrač izdržava na prvoj sljedećoj utakmici.

Klub je obavezan da vodi evidenciju izrečenih javnih opomena.

Ako zabrana igranja jedne utakmice nije izdržana u tekućem dijelu takmičenja, izdržava se na prvoj utakmici narednog dijela prvenstva.

Igrač upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ako nije ušao u igru.

Član 18

U takmičenju Prve lige broj igrača stranih državljana koji se mogu upisati u protokol i koji mogu nastupiti na utakmici je **-ne više od 3 igrača.**

Igračima iz prethodnog stava ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno crnogorsko.

Član 19

Klub je obavezan da započne i odigra utakmicu sa **najmanje dva igrača mlađa od 21 godine.**

Pod igračem mlađim od 21 godine, u smislu prethodnog stava, smatra se igrač koji je na dan odigravanja utakmice mlađi od 21 godine i nije strani državljanin.

Ako u toku utakmice igrač mlađi od 21 godine zadobije povredu zbog koje mora biti zamijenjen , a u tom trenutku za klub ne nastupaju dva igrača mlađa od 21 godine, onda taj igrač mora biti zamijenjen igračem mlađim od 21 godine, osim ako klub nije izvršio sve dozvoljene izmjene.

Ako u toku utakmice igrač mlađi od 21 godine bude isključen iz igre (direktno isključenje ili izrečena druga javna opomena), a u tom trenutku za klub ne nastupaju dva igrača mlađa od 21 godine, tada klub ne mora da u igru uvede igrača mlađeg od 21 godine.

Delegat utakmice

Član 20

Za svaku utakmicu , Komisija određuje delegata sa usvojene Liste delegata za Prvu ligu za takmičarsku sezonu 2020/2021.

Delegat je obavezan da na stadion dođe dva sata prije početka utakmice.

Delegat je obavezan da odmah po završetku utakmice sačini zapisnik i izvještaj sa utakmice i to u prisustvu ovlašćenih predstavnika klubova. U slučaju potrebe, Komisija može od službenih lica zatražiti posebne pisane izvještaje.

Ako delegat ne dođe na utakmicu, dužnost delegata obaviće glavni sudija.

Komisija donosi bliže uputstvo o vršenju dužnosti delegata.

Kontrolor suđenja

Član 21

Za svaku utakmicu, određuje se kontrolor suđenja sa usvojene Liste kontrolora suđenja za Prvu ligu za takmičarsku sezonu 2020/2021.

Sudije utakmice

Član 22

Utakmice Prve lige mogu suditi samo sudije koje se nalaze odgovarajućoj listi za suđenje koju utvrđuje Izvršni odbor FSCG, a određivanje sudija za utakmice vrši Sudijska komisija FSCG.

Član 23

Sudija je obavezan u zapisnik-izvještaj sa utakmice da unese razloge isključenja igrača.

Sudije su obavezne da u zapisnik-izvještaj utakmice unesu prijavu protiv igrača, funkcionera ili stručnih i tehničkih rukovodilaca zbog prekršaja ili propusta prije, za vrijeme i poslije utakmice, kako bi delegat mogao da sprovede postupak uzimanja potrebnih pisanih izjava u vezi sa prijavom.

Sudija je dužan da prije potpisivanja zapisnika sa utakmice isti pročita i provjeri opomene, isključenja, pogotke, izmjene kao i sadržaj istog.

Član 24

U slučaju nedolaska sudije u vrijeme određeno za početak utakmice, njegovu dužnost preuzima četvrti sudija.

Ako na utakmicu ne dođu sudija i četvrti sudija ili na utakmicu ne dođu četvrti sudija i pomoćne sudije, utakmica se neće odigrati.

Ako na utakmicu ne dođe prvi pomoćni sudija, njegovu dužnost preuzima drugi pomoćni sudija, a dužnost drugog pomoćnog sudije preuzima četvrti sudija.

Ako na utakmicu ne dođu pomoćne sudije, sudija utakmice određuje, uz pisanu saglasnost klubova u prisustvu delegata, pomoćnike od prisutnih sudija u publici sa liste sudija ovog stepena takmičenja. U slučaju da u publici nema sudija sa liste ovog stepena takmičenja ili da nije dobijena pisana saglasnost klubova, utakmica se neće odigrati.

Ako u toku trajanja utakmice sudiji ili pomoćnom sudiji nastupe razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, dužnost preuzima četvrti sudija. Ako četvrti sudija nije prisutan, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudija, a njegovo mjesto zauzima drugi pomoćni sudija, dok će dužnost drugog pomoćnog sudije obavljati jedan od prisutnih ispitanih sudija kojeg odredi sudija utakmice.

Teren za igru-uslovi za odigravanje prvenstvenih utakmica

Član 25

Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je pogodan za igru.

Domaći klub je obavezan da pripremi teren tako da bude pogodan za odigravanje utakmice.

Glavni sudija odlučuje da li je teren pogodan za igru (zbog nevremena ili nečeg drugog što se tretira kao viša sila), u prisustvu kapitena oba kluba i to u vrijeme koje je službeno određeno za početak utakmice.

Glavni sudija i delegat su obavezni da u zapisnik unesu donijetu odluku o nepogodnosti terena za igru, kao i da o tome telefonski obavještavaju Komisiju.

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi funkcionalnost pratećih objekata na način što će u pratećim objektima obezbijediti električnu energiju, protivpožarne aparate, toplu vodu i ostale potrebne sanitarne i tehničke uređaje.

U slučaju da neki od pratećih objekata nije u funkciji, utakmica se neće odigrati, a Komisija će utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Fudbalski treneri

Član 26

Prije početka prvenstva, klub je obavezan da licencira šefa stručnog štaba –prvog trenera, pomoćnog trenera i trenera golmana.

Licenciranje trenera se vrši shodno odredbama Pravilnika o dozvalama za rad fudbalskih trenera.

Ukoliko delegat utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti da bude upisan u zapisnik utakmice kao trener, da sjedi na klupi za rezervne igrače, niti da bude u ograđenom dijelu igrališta.

Službena lica kluba

Član 27

Prije početka prvenstva, klub je obavezan da licencira ovlašćenog predstavnika kluba, ljekara, fizioterapeuta i komesara za bezbjednost.

Licenciranje službenih lica se vrši shodno odredbama Pravilnika o dozvolama za rad službenih lica.

Protiv kluba koji nije licencirao sva službena lica navedena u stavu 1 ovog člana biće pokrenut disciplinski postupak.

Klub koji na utakmici nema službeno lice iz stava 1 ovog člana, biće sankcionisan u skladu sa odlukom Izvršnog odbora FSCG.

Tehnički i restriktivni prostor

Član 28

Za vrijeme odigravanja utakmica, u tehničkom prostoru mogu se nalaziti samo lica:

- rezervni igrači u sportskoj opremi,
- šef stručnog štaba,
- pomoćni trener,
- trener golmana,
- ljekar,

- fizioterapeut i
- predstavnik kluba.

Za vrijeme odigravanja utakmice jedino je dozvoljeno šefu stručnog štaba da može stalno da se kreće u tehničkom prostoru i daje uputstva svojim igračima.

Pomoćni trener i trener golmana može povremeno ustati sa klupe i iz tehničkog prostora dati uputstvo svojim igračima. Nakon toga, obavezan je da se vrati na klupu.

Trener koji obavlja funkciju šefa stručnog štaba obavezan je da bude prikladno odjeven, što ocjenjuje delegat utakmice na osnovu uputstva Komisije.

Član 29

Za vrijeme odigravanja utakmice, u restriktivnom prostoru mogu se nalaziti samo:

- fotoreporteri i TV snimatelji,
- delegat utakmice,
- članovi službe bezbjednosti,
- lica u invalidskim kolicima bez pratilaca,
- sakupljači lopti u sportskoj opremi.

Registracija utakmice

Član 30

Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3:0 (par forfe), utakmica se registruje sa postignutim rezultatom.

Odigrane utakmice registruje Komisija po pravilu najkasnije u roku od 5 dana od dana odigravanja.

Ako je na utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice se produžava do donošenja odluke po žalbi, odnosno do konačne odluke.

Jednom registrovana utakmica ne može biti poništena od strane Komisije za takmičenje, ako je prvostepena odluka postala pravosnažna ili kad je u drugostepenom postupku donijeta odluka koja je konačna, osim u postupku predviđenom Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima.

Registracija utakmice službenim rezultatom

Član 31

Odluku o registraciji utakmice službenim rezultatom 3:0, donosi Komisija, u skladu sa odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Član 32

Smatra se da je klub odustao od takmičenja ako svojom krivicom nije odigrao dvije utakmice u toku takmičenja u istoj takmičarskoj sezoni, a iste su registrovane službenim rezultatom 3:0 (pff).

Član 33

Klub koji odustane od prvenstvenog takmičenja, bez obzira na rezultate koje je do tada postigao, prelazi u dva ranga niži stepen takmičenja od ranga u kome je odustao ili u najniži stepen takmičenja, uz primjenu odgovarajućih odredbi Disciplinskog pravilnika.

Disciplinske sankcije

Član 34

O disciplinskim prekršajima koje izvrše klubovi i njihovi igrači, funkcioneri, stručni i tehnički rukovodioci u ovom takmičenju, odlučuju disciplinska tijela FSCG shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Isključeni igrači se po završetku utakmice moraju javiti delegatu radi davanja izjave, sa navodima razloga isključenja i to u prisustvu zvaničnih lica utakmice.

Za svaku javnu opomenu igraču, klub je obavezan uplatiti novčani iznos utvrđen odlukom Izvršnog odbora FSCG u korist žiro računa FSCG.

Žalba

Član 35

Žalbe na utakmicu se podnose Komisiji koja ih rješava u prvom stepenu.

Žalbe po svim osnovama mora se uložiti u roku od 2 (dva) dana od dana odigravanja utakmice, sa obrazloženjem i potrebnim dokazima. Uz žalbu dostavlja se dokaz o uplaćenju taksu koju odlukom utvrđuje Izvršni odbor FSCG.

Ako rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, tada se rok za ulaganje žalbe produžava na prvi naredni radni dan.

Član 36

Neblagovremena, neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba neće se razmatrati, već će biti odbačena, a utakmica se registruje postignutim rezultatom.

Član 37

Odluku po žalbi Komisija donosi najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema.

O žalbama na utakmice posljednja tri kola, Komisija odluku donosi najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema.

Primjerak odluke po žalbi dostavlja se klubu odmah putem faksa.

Član 38

Žalba na odluku Komisije podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 5 dana od dana prijema prvostepene odluke, odnosno u roku od 2 dana za odluke o utakmicama tri posljednja kola, uz uplatu propisane takse.

Komisija za žalbe FSCG odluku mora donijeti u roku od 10 dana od dana prijema žalbe, odnosno u roku od 3 dana ako se radi o utakmicama tri posljednja kola.

Član 39

Ako se žalba uvaži, taksa se vraća podnosiocu žalbe. Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum poštanskog žiga preporučenog pisma, datum faxesa, novčane uplatnice, odnosno dokaz o neposrednoj predaji žalbe.

Utvrđivanje plasmana

Član 40

Ekipe koje pobijedi na utakmici osvaja **3** (tri) boda, a kod neriješenog rezultata obe ekipe osvajaju po **1** (jedan) bod.

Takmičenje se igra po bod sistemu i vodi se tabela. Tabela sadrži: nazive klubova (ekipa) koji se takmiče, broj odigranih, dobijenih, neriješenih i izgubljenih utakmica, broj datih i primljenih golova, razliku broja postignutih i primljenih golova (gol-razlika) i broj osvojenih bodova.

Plasman na tabeli utvrđuje se zbirom osvojenih bodova.

Ako dvije ili više ekipa osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između datih i primljenih golova. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tabeli zauzima ekipa koja je postigla više golova, a ako su postigle isti broj golova dijele mjesto koje im pripada.

Izuzetno, ako se radi o odlučivanju o prvaku, mjestu koje osigurava učešće u međunarodnim takmičenjima, o učešću u baražu ili o direktnom prelazu u niži rang takmičenja, u slučaju jednakog broja bodova nakon 36.kola, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne pomoćne tabele, a na osnovu rezultata koje su u međusobnim utakmicama tokom prvenstva postigle ekipe sa jednakim brojem bodova.

Plasman na dodatnoj pomoćnoj tabeli utvrđuje se zbirom osvojenih bodova.

Ako je zbir bodova jednak, odlučuje razlika između datih i primljenih golova.

Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih golova u gostima (kada su u kombinaciji dvije ekipe), odnosno veći broj postignutih golova (kada su u kombinaciji tri ili više ekipa).

Ako se poredak ekipa ne može utvrditi niti nakon primjene dodatne tablice, primijenit će se kriterijum bolje ukupne gol razlike između datih i primljenih golova iz svih utakmica koje su ekipe odigrale tokom prvenstva.

Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresovanih ekipa, i to:

- jedna utakmica na neutralnom terenu (majstorica), ako su u kombinaciji dvije ekipe. U slučaju da se u regularnom dijelu utakmica završi neriješeno, pobjednika će odlučiti jedanaesterici.
- tri utakmice po jednostrukom bod sistemu, na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri ekipe,
- potreban broj utakmica po jednostrukom kup sistemu, na neutralnom terenu, ako je u kombinaciji četiri ili više ekipa.

Ako su klubovi saglasni, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje plasmana može se utvrditi žrijebom koji sprovođa Komisija.

Član 41

Ekipe koje na kraju sezone 2020/2021 osvoje prvo mjesto u Prvoj ligi, na osnovu plasmana stiče pravo igranja u takmičenju UEFA Liga šampiona, dok broj ekipa koje će se takmičiti u UEFA Ligu Evrope zavisi od odluke UEFA.

Da bi učestvovali u takmičenjima u organizaciji UEFA klubovi moraju imati licencu izdatu od Komisije za licenciranje FSCG, u skladu sa odredbama Pravilnika o licenciranju klubova FSCG za takmičenja u organizaciju UEFA.

Obnavljanje lige

Član 42

Iz Prve lige, na kraju takmičarske 2020/2021 godine, direktno ispada poslednjeplasirana ekipa. Prvoplasirana ekipa Druge lige u takmičarskoj sezoni 2020/2021 direktno ulazi u Prvu ligu za takmičarsku sezonu 2021/2022.

U kvalifikacijama (baražu) za popunu Prve lige za takmičarsku sezonu 2021/2022 igraju ekipe koje su se na kraju takmičarske sezone 2020/2021 u prvenstvu Prve lige plasirale na 8-mo i 9-to mjesto i ekipe koje su se na kraju takmičarske sezone 2020/2021 u prvenstvu Druge lige plasirale na 2-go i 3-će mjesto.

Kvalifikacije (baraž) za popunu Prve lige igra se po dvostrukom kup sistemu, tako što u ekipa koja se plasirala na 8-mo mjesto Prve lige igra sa ekipom koja se plasirala na 3-će mjesto Druge lige, a ekipa koja se plasirala na 9-to mjesto Prve lige igra sa ekipom koja se plasirala na 2-go mjesto Druge lige. Domaćinstva se određuju žrijebom. Uspješnije ekipe iz baraža ostvaruju plasman u Prvu ligu.

Kvalifikacije za popunu Prve lige (baraž) uređuje se posebnim propozicijama.

Član 43

Ako se iz bilo kojih razloga u toku takmičenja u takmičarskoj sezoni 2020/2021, isprazni jedno ili više mjesta, Prva liga se ne popunjava.

Član 44

O primjeni ovih Propozicija stara se Komisija za takmičenje FSCG.

Član 45

Tumačenje ovih Propozicija u nadležnosti je IO FSCG.

Član 46

Za sve što nije regulisano ovim Propozicijama važe odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima, Pravila fudbalske igre i drugih propisa FSCG.

Član 47

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević, s.r.**

**Broj:1554/3
Podgorica, 29.07.2020.godine**

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE**Izvršni odbor FSCG****Broj:1554/8****Podgorica, 29.07.2020.god.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29.07.2020.godine, donio je

O D L U K U**o troškovniku za Prvu ligu Crne Gore za takmičarsku sezonu 2020/2021**

1. Sudijska taksa
 - glavni sudija **280,00 Eura**
 - pomoćni sudija **175,00 Eura**
 - četvrti sudija **85,00 Eura**
 - kontrolor suđenja **65,00 Eura**
2. Delegatska taksa **100,00 Eura**
3. Taksa specijalnog posmatrača **65,00 Eura**

4. Sudije i delegati imaju pravo da za troškove prevoza naplate po 20% od postojeće cijene goriva po pređenom kilometru. Ako sudije dolaze iz istog mjesta, troškovi prevoza pripadaju samo jednom od članova sudijskog tima. Ako sudije dolaze iz različitih mjesta, a pritom koriste jedno vozilo, troškovi prevoza pripadaju samo jednom od članova sudijskog tima.

5. Pravo na naknadu troškova prevoza ima kontrolor suđenja i specijalni posmatrač.

NEPRISUSTVOVANJE SLUŽBENIH LICA NA UTAKMICI (KAZNE)

| R.br. | Funkcija | Domaćin | Gost |
|-------|--|----------|----------|
| 1 | Predstavnik kluba | 300 eura | 300 eura |
| 2 | Šef stručnog štaba (licencirani trener) | 500 eura | 500 eura |
| 3 | Ljekar | obavezan | 500 eura |
| 4 | Fizioterapeut | 300 eura | 300 eura |

Žuti kartoni - kazna **10 Eura.**

Takse na žalbe prema Odluci IO FSCG o iznosima taksa.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29.07.2020. godine, donio je

PROPOZICIJE TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO DRUGE FUDBALSKE LIGE CRNE GORE ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2020/2021

Učesnici

Član 1

Shodno Odluci Izvršnog odbora FSCG o sistemu stalnih takmičenja i na osnovu ostvarenih rezultata u takmičarskoj sezoni 2019/2020, učesnici takmičenja za prvenstvo Druge fudbalske lige Crne Gore (u daljem tekstu: Druga liga) za takmičarsku sezonu 2020/2021, su:

1. FK KOM - Podgorica
2. OFK GRBALJ - Radanovići
3. FK BOKELJ - Kotor
4. FK JEDINSTVO - Bijelo Polje
5. FK MORNAR - Bar
6. FK IBAR - Rožaje
7. FK ARSENAL - Tivat
8. FK DREZGA - Podgorica
9. FK BERANE - Berane
10. FK IGALO - Herceg Novi

Član 2

Takmičenjem rukovodi Komisija za takmičenje FSCG (u daljem tekstu: Komisija) koju imenuje Izvršni odbor FSCG.

Uslovi za učestvovanje u takmičenju

Član 3

Svaki klub koji učestvuje u takmičenju Druge lige mora da ispunjava sljedeće uslove:

- da ima najmanje jednu ekipu za takmičenje u Omladinskoj ili Kadetskoj ligi Crne Gore,
- da ima obezbijeden travnati teren propisanih dimenzija,
- da je teren ograđen ogradom visine 1,7 metara, kojom se igralište odvaja od publike,
- da ima svlačionice za gostujuću ekipu, za domaću ekipu i sudije,
- da ima kupatilo za gostujuće igrače, domaće igrače i sudije sa odgovarajućim uređajima,
- da ima sanitarne prostorije odvojene za gostujuću ekipu, domaću ekipu i sudije,
- daneposredno pored terena, a najdalje 30 m od terena, ima službenu prostoriju za sastavljanje zapisnika,
- da na igralištu ima kabine za gostujuću i domaću ekipu i delegata,
- da ima kabine za TV snimatelje i obezbijedeno mjesto za nesmetani rad novinara,

- da ima licencirane trenere sa stručnim kvalifikacijama i brojem shodno propisima FSCG,

Pored uslova iz stava 1. ovog člana, klub mora da ispunjava sve uslove propisane Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima i Pravilnikom o bezbjednosti FSCG, o čemu izvještava Komisiju.

Klub je obavezan, ako su njegove službene prostorije udaljene više od 30 metara od terena, da preduzme mjere koje će obezbijediti nesmetan prolaz igrača i službenih lica do terena i nazad.

Član 4

Ispunjavanje uslova iz prethodnog člana utvrđuje Komisija neposrednim uvidom, najkasnije 15 dana prije početka takmičenja. Klub je obavezan dati sve dokaze o ispunjavanju potrebnih uslova.

Komisija zapisnički konstatuje nedostatke i određuje rok za otklanjanje. Nedostaci se moraju otkloniti najkasnije 10 dana prije početka takmičenja.

Ako se nedostaci ne otklone u ostavljenom roku, Komisija donosi odluku o nepogodnosti terena za odigravanje utakmica.

Sistem i kalendar takmičenja

Član 5

Takmičenje se odvija po **četvorokružnom** bod sistemu (9+9+9+9=36 kola).

Raspored se utvrđuje žrijebom takmičarskih brojeva uz primjenu Bergerove tablice.

Žrijeb može biti dirigovan u slučaju kada je više klubova iz istog mjesta i kada koriste isti teren, odnosno kada Komisija ocijeni da za to postoje posebni razlozi.

Član 6

Utakmice Druge lige igraju se prema usvojenom Kalendaru takmičenja. Vrijeme početka utakmica utvrđuje Komisija. U mjestima u kojima jedan teren koristi više klubova, Komisija može odrediti da se određena utakmica odigra i drugim danom.

Sve utakmice tri posljednja kola prvenstva moraju se igrati istog dana i u isto vrijeme. Izuzetno, na zahtjev kluba, Komisija može odrediti drugi termin odigravanja utakmice, ako ta utakmica ne odlučuje o prvom mjestu, o prelasku u niži nivo takmičenja, plasmanu u baraž.

Ako u posljednja tri kola prvenstva, isti teren koriste dva kluba i ako su domaćini dva puta, drugi teren za prvu utakmicu mora da obezbijedi bolje plasirani klub, a za drugu utakmicu drugi teren je dužan da obezbijedi slabije plasirani klub.

Ako dva kluba koriste isti teren za posljednje kolo prvenstva, slabije plasirani klub je dužan da obezbijedi drugi teren za odigravanje utakmice.

Organizacija utakmice - obaveze i odgovornosti

Član 7

Organizaciju utakmice sprovode klubovi koji igraju na domaćem terenu i dužni su da organizuju utakmicu u skladu sa zakonom i propisima FSCG.

Klub domaćin je isključivo odgovoran za red i sigurnost prije, tokom i nakon utakmice i biće pozvan na odgovornost zbog bilo kojeg incidenta, shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Član 8

Klub domaćin je obavezan da osigura sve neophodne tehničke uslove za pisanje zapisnika i izvještaja utakmice (računar sa pristupom internetu).

U prostorijama gdje se sačinjava zapisnik mogu biti prisutni samo ovlaštena lica i to: delegat, sudijski tim, predstavnici klubova, i lica koja delegat pozove radi davanja izjava.

Član 9

Na 60 minuta prije početka odigravanja utakmice, predstavnici klubova daju na uvid delegatu spisak igrača koji nastupaju i njihove COMET ID kartice.

Predstavnici klubova su dužni delegatu dati na uvid svoje licence i licence trenera, ljekara, fizioterapeuta i komesara za bezbjednost.

Član 10

Klub domaćin je obavezan da preduzme sve potrebne mjere za obezbjeđenje delegata, sudija i gostujućeg tima prije, u toku i po završetku utakmice, sve do napuštanja terena, odnosno mjesta gdje se utakmica igra. Ako se utakmica ne odigra zbog toga što klub domaćin nije obezbijedio prethodne mjere prije i u toku utakmice, Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Član 11

Klub domaćin je obavezan da na jarbolu istakne: državnu zastavu Crne Gore, zastavu Fudbalskog saveza Crne Gore i klupsku zastavu, ako je ima. Neispunjavanje ove obaveze povlači disciplinsku odgovornost kluba.

Član 12

Klub domaćin je obavezan da za vrijeme održavanja utakmice obezbijedi prisustvo policije ili ovlaštenog subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, redarsku službu, ljekara, fizioterapeuta, nosila, kola za hitne ljekarske intervencije i ljekarsku službu.

Ako delegat utvrdi da klub domaćin nije obezbijedio kola za hitnu ljekarsku intervenciju i ljekarsku službu uključujući i klupskog ljekara, kao i prisustvo policije ili subjekta koji se bavi poslovima fizičke zaštite imovine i lica, ta utakmica se neće odigrati, a Komisija će ovu utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Član 13

Klub domaćin je obavezan da za vrijeme trajanja utakmice obezbijedi 7 (sedam) lopti propisanih za odigravanje utakmice (po jedna iza golova, po dvije pored aut linija i jedna sa kojom se igra).

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi najmanje 6 (šest) sakupljača lopti, koji će sakupljati lopte na način da se utakmica ne odugovlači.

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi ručni semafor.

Neispunjavanje bilo koje obaveze iz ovoga člana povlači disciplinsku odgovornost kluba domaćina shodno Disciplinskom pravilniku FSCG.

Član 14

U slučaju očekivanja ili najave većeg broja navijača gostujućeg kluba, klub domaćin je dužan da osigura odvojeno područje u gledalištu za gostujuće navijače (najmanje 10% ukupnog kapaciteta).

Za neredne ili izgrede koji se dogode u dijelu gladališta koji je rezervisan za gostujuće navijače, odgovoran je gostujući klub i biće sankcionisan shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Član 15

Klub domaćin je obavezan da prije početka utakmice isplati troškove delegatu i sudijama na osnovu podnijetih naloga. Ako klub domaćin ne ispuni ove obaveze, utakmica se neće odigrati i biće registrovana službenim rezultatom 3:0 za gostujući tim.

Pravo nastupa igrača

Član 16

Pravo nastupa na utakmicama Druge lige imaju svi pravilno registrovani igrači koji su navršili 17 godina života, koji su uneseni u COMET sistem, i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama na osnovu odredbi Pravilnika o registraciji, statusu i trenažeru igrača.

Izuzetno, na utakmicama Druge lige mogu nastupati i igrači koji su navršili 16 godina života i koji suoglašeni zdravstveno sposobnim.

Igrač može nastupiti samo ako je oglašen zdravstveno sposobnim.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti igrača unosi se u COMET. Izuzetno, dokaz o zdravstvenoj sposobnosti može se dostaviti prije odigravanja utakmice.

U zapisnik utakmice može se unijeti najviše **20 igrača**.

Na utakmici jedna ekipa može izvršiti **najviše 5 izmjena igrača**.

Svaka ekipa ima najviše tri prekida da izvrši izmjene igrača. Dodatno, izmjene igrača se mogu vršiti u poluvremenu utakmice i to se ne računa u ukupni broj prekida.

U slučaju da obje ekipe vrše izmjenu igrača istovremeno, računa se da su obje ekipe iskoristile mogućnost (prekid) da izvrše izmjene igrača.

Kada jedna ekipa istovremeno vrši dvije ili više izmjena igrača, predstavnik tog kluba je obavezan da četvrtom i pomoćnom sudiji pomaže u vršenju procedure, kako bi se izmjene igrača obavile što brže i efikasnije.

Član 17

Na utakmicama Druge lige nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, disciplinskom mjerom zabrana igranja, odnosno igrači koji po posebnim propisima nemaju pravo nastupa.

Automatsku zabranu igranja jedne prvenstvene utakmice nastalu zbog dobijenih opomena, igrač izdržava na prvoj sljedećoj utakmici.

Klub je obavezan da vodi evidenciju izrečenih javnih opomena.

Ako zabrana igranja jedne utakmice nije izdržana u tekućem dijelu takmičenja, izdržava se na prvoj utakmici narednog dijela prvenstva.

Igrač upisan u zapisnik utakmice, smatra se da na utakmici nije nastupio ako nije ušao u igru.

Član 18

U takmičenju Druge lige broj igrača stranih državljanina koji se mogu upisati u protokol i koji mogu nastupiti na utakmici je **-ne više od 2 igrača**.

Igračima iz prethodnog stava ne smatraju se igrači koji imaju dvojno državljanstvo od kojih je jedno crnogorsko.

Član 19

Klub je obavezan da započne i odigra utakmicu sa **najmanje dva igrača mlađa od**

21 godine.

Pod igračem mlađim od 21 godine, u smislu prethodnog stava, smatra se igrač koji je na dan odigravanja utakmice mlađi od 21 godine i nije strani državljanin.

Ako u toku utakmice igrač mlađi od 21 godine zadobije povredu zbog koje mora biti zamijenjen, a u tom trenutku za klub ne nastupaju dva igrača mlađa od 21 godine, onda taj igrač mora biti zamijenjen igračem mlađim od 21 godine, osim ako klub nije izvršio sve dozvoljene izmjene.

Ako u toku utakmice igrač mlađi od 21 godine bude isključen iz igre (direktno isključenje ili izrečena druga javna opomena), a u tom trenutku za klub ne nastupaju dva igrača mlađa od 21 godine, tada klub ne mora da u igru uvede igrača mlađeg od 21 godine.

Delegat utakmice

Član 20

Za svaku utakmicu, Komisija određuje delegata sa usvojene Liste delegata za Drugu ligu za takmičarsku sezonu 2020/2021.

Delegat je obavezan da na stadion dođe dva sata prije početka utakmice.

Delegat je obavezan da odmah po završetku utakmice sačini zapisnik i izvještaj sa utakmice i to u prisustvu ovlašćenih predstavnika klubova. U slučaju potrebe, Komisija može od službenih lica zatražiti posebne pisane izvještaje.

Ako delegat ne dođe na utakmicu, dužnost delegata obaviće glavni sudija.

Komisija donosi bliže uputstvo o vršenju dužnosti delegata.

Kontrolor suđenja

Član 21

Za svaku utakmicu, određuje se kontrolor suđenja sa usvojene Liste kontrolora suđenja za Drugu ligu za takmičarsku sezonu 2020/2021, koji obavlja kontrolu suđenja i daje ocjenu suđenja prema posebnim uputstvima Sudijske komisije.

Sudije utakmice

Član 22

Utakmice Druge lige mogu suditi samo sudije koje se nalaze odgovarajućoj listi za suđenje koju utvrđuje Izvršni odbor FSCG, a određivanje sudija za utakmice vrši Sudijska komisija FSCG.

Član 23

Sudija je obavezan u zapisnik-izvještaj sa utakmice da unese razloge isključenja igrača.

Sudije su obavezne da u zapisnik-izvještaj utakmice unesu prijavu protiv igrača, funkcionera ili stručnih i tehničkih rukovodilaca zbog prekršaja ili propusta prije, za vrijeme i poslije utakmice, kako bi delegat mogao da sprovede postupak uzimanja potrebnih pisanih izjava u vezi sa prijavom.

Sudija je dužan da prije potpisivanja zapisnika sa utakmice isti pročita i provjeri opomene, isključenja, pogotke, izmjene kao i sadržaj istog.

Član 24

U slučaju nedolaska sudije u vrijeme određeno za početak utakmice, njegovu dužnost preuzima četvrti sudija.

Ako na utakmicu ne dođu sudija i četvrti sudija ili na utakmicu ne dođu četvrti sudija i pomoćne sudije, utakmica se neće odigrati.

Ako na utakmicu ne dođe prvi pomoćni sudija, njegovu dužnost preuzima drugi pomoćni sudija, a dužnost drugog pomoćnog sudije preuzima četvrti sudija.

Ako na utakmicu ne dođu pomoćne sudije, sudija utakmice određuje, uz pisanu saglasnost klubova u prisustvu delegata, pomoćnike od prisutnih sudija u publici sa liste sudija ovog stepena takmičenja. U slučaju da u publici nema sudija sa liste ovog stepena takmičenja ili da nije dobijena pisana saglasnost klubova, utakmica se neće odigrati.

Ako u toku trajanja utakmice sudiji ili pomoćnom sudiji nastupe razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, dužnost preuzima četvrti sudija. Ako četvrti sudija nije prisutan, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudija, a njegovo mjesto zauzima drugi pomoćni sudija, dok će dužnost drugog pomoćnog sudije obavljati jedan od prisutnih ispitanih sudija kojeg odredi sudija utakmice.

Teren za igru-uslovi za odigravanje prvenstvenih utakmica

Član 25

Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je pogodan za igru.

Domaći klub je obavezan da pripremi teren tako da bude pogodan za odigravanje utakmice.

Glavni sudija odlučuje da li je teren pogodan za igru (zbog nevremena ili nečeg drugog što se tretira kao viša sila), u prisustvu kapitena oba kluba i to u vrijeme koje je službeno određeno za početak utakmice.

Glavni sudija i delegat su obavezni da u zapisnik unesu donijetu odluku o nepogodnosti terena za igru, kao i da o tome telefonski obavještavaju Komisiju.

Klub domaćin je obavezan da obezbijedi funkcionalnost pratećih objekata na način što će u pratećim objektima obezbijediti električnu energiju, protivpožarne aparate, toplu vodu i ostale potrebne sanitarne i tehničke uređaje.

U slučaju da neki od pratećih objekata nije u funkciji, utakmica se neće odigrati, a Komisija će utakmicu registrovati službenim rezultatom 3:0 za gostujuću ekipu.

Fudbalski treneri

Član 26

Prije početka prvenstva, klub je obavezan da licencira šefa stručnog štaba –prvog trenera i pomoćnog trenera.

Licenciranje trenera se vrši shodno odredbama Pravilnika o dozvalama za rad fudbalskih trenera.

Ukoliko delegat utvrdi da trener nema licencu, neće mu dozvoliti da bude upisan u zapisnik utakmice kao trener, da sjedi na klupi za rezervne igrače, niti da bude u ograđenom dijelu igrališta.

Službena lica kluba

Član 27

Prije početka prvenstva, klub je obavezan da licencira ovlašćenog predstavnika kluba, ljekara, fizioterapeuta i komesara za bezbjednost.

Licenciranje službenih lica se vrši shodno odredbama Pravilnika o dozvolama za rad službenih lica.

Protiv kluba koji nije licencirao sva službena lica navedena u stavu 1 ovog člana biće pokrenut disciplinski postupak.

Klub koji na utakmici nema službeno lice iz stava 1 ovog člana, biće sankcionisan u skladu sa odlukom Izvršnog odbora FSCG.

Tehnički i restriktivni prostor

Član 28

Za vrijeme odigravanja utakmica, u tehničkom prostoru mogu se nalaziti samo lica:

- rezervni igrači u sportskoj opremi,
- šef stručnog štaba,
- pomoćni trener,
- trener golmana,
- ljekar,
- fizioterapeut i
- predstavnik kluba.

Za vrijeme odigravanja utakmice jedino je dozvoljeno šefu stručnog štaba da može stalno da se kreće u tehničkom prostoru i daje uputstva svojim igračima.

Pomoćni trener i trener golmana može povremeno ustati sa klupe i iz tehničkog prostora dati uputstvo svojim igračima. Nakon toga, obavezan je da se vrati na klupu.

Trener koji obavlja funkciju šefa stručnog štaba obavezan je da bude prikladno odjeven, što ocjenjuje delegat utakmice na osnovu uputstva Komisije.

Član 29

Za vrijeme odigravanja utakmice, u restriktivnom prostoru mogu se nalaziti samo:

- fotoreporteri i TV snimatelji,
- delegat utakmice,
- članovi službe bezbjednosti,
- lica u invalidskim kolicima bez pratilaca,
- sakupljači lopti u sportskoj opremi.

Registracija utakmice

Član 30

Ako na utakmicu nije uložena žalba, a ne postoje razlozi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti sa 3:0 (par forfe), utakmica se registruje sa postignutim rezultatom.

Odigrane utakmice registruje Komisija po pravilu najkasnije u roku od 5 dana od dana odigravanja.

Ako je na utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice se produžava do donošenja odluke po žalbi, odnosno do konačne odluke.

Jednom registrovana utakmica ne može biti poništena od strane Komisije za takmičenje, ako je prvostepena odluka postala pravosnažna ili kad je u drugostepenom postupku donijeta odluka koja je konačna, osim u postupku predviđenom Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima.

Registracija utakmice službenim rezultatom

Član 31

Odluku o registraciji utakmice službenim rezultatom 3:0, donosi Komisija, u skladu sa odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima i ovim Propozicijama.

Član 32

Smatra se da je klub odustao od takmičenja ako svojom krivicom nije odigrao dvije utakmice u toku takmičenja u istoj takmičarskoj sezoni, a iste su registrovane službenim rezultatom 3:0 (pff).

Član 33

Klub koji odustane od prvenstvenog takmičenja, bez obzira na rezultate koje je do tada postigao, prelazi u dva ranga niži stepen takmičenja od ranga u kome je odustao ili u najniži stepen takmičenja, uz primjenu odgovarajućih odredbi Disciplinskog pravilnika.

Disciplinske sankcije

Član 34

O disciplinskim prekršajima koje izvrše klubovi i njihovi igrači, funkcioneri, stručni i tehnički rukovodioci u ovom takmičenju, odlučuju disciplinska tijela FSCG shodno odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Isključeni igrači se po završetku utakmice moraju javiti delegatu radi davanja izjave, sa navodima razloga isključenja i to u prisustvu zvaničnih lica utakmice.

Za svaku javnu opomenu igraču, klub je obavezan uplatiti novčani iznos utvrđen odlukom Izvršnog odbora FSCG u korist žiro računa FSCG.

Žalba

Član 35

Žalbe na utakmicu se podnose Komisiji koja ih rješava u prvom stepenu.

Žalbe po svim osnovama mora se uložiti u roku od 2 (dva) dana od dana odigravanja utakmice, sa obrazloženjem i potrebnim dokazima. Uz žalbu dostavlja se dokaz o uplaćenju taksu koju odlukom utvrđuje Izvršni odbor FSCG.

Ako rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, tada se rok za ulaganje žalbe produžava na prvi naredni radni dan.

Član 36

Neblagovremena, neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba neće se razmatrati, već će biti odbačena, a utakmica se registruje postignutim rezultatom.

Član 37

Odluku po žalbi Komisija donosi najkasnije u roku od 7 dana od dana prijema.

O žalbama na utakmice posljednja tri kola, Komisija odluku donosi najkasnije u roku od 5 dana od dana prijema.

Primjerak odluke po žalbi dostavlja se klubu odmah putem faksa.

Član 38

Žalba na odluku Komisije podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 5 dana od dana prijema prvostepene odluke, odnosno u roku od 2 dana za odluke o utakmicama tri posljednja kola, uz uplatu propisane takse.

Komisija za žalbe FSCG odluku mora donijeti u roku od 10 dana od dana prijema žalbe, odnosno u roku od 3 dana ako se radi o utakmicama tri posljednja kola.

Član 39

Ako se žalba uvaži, taksa se vraća podnosiocu žalbe. Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum poštanskog žiga preporučenog pisma, datum faxesa, novčane uplatnice, odnosno dokaz o neposrednoj predaji žalbe.

Utvrđivanje plasmana

Član 40

Ekipe koje pobijedi na utakmici osvaja **3** (tri) boda, a kod neriješenog rezultata obe ekipe osvajaju po **1** (jedan) bod.

Takmičenje se igra po bod sistemu i vodi se tabela. Tabela sadrži: nazive klubova (ekipa) koji se takmiče, broj odigranih, dobijenih, neriješenih i izgubljenih utakmica, broj datih i primljenih golova, razliku broja postignutih i primljenih golova (gol-razlika) i broj osvojenih bodova.

Plasman na tabeli utvrđuje se zbirom osvojenih bodova.

Ako dvije ili više ekipa osvoje isti broj bodova odlučuje razlika između datih i primljenih golova. U slučaju iste gol razlike, bolje mjesto na tabeli zauzima ekipa koja je postigla više golova, a ako su postigle isti broj golova dijele mjesto koje im pripada.

Izuzetno, ako se radi o odlučivanju o prvaku, o učešću u baražu ili o direktnom prelazu u niži rang takmičenja, u slučaju jednakog broja bodova nakon 36.kola, plasman se utvrđuje na osnovu dodatne pomoćne tabele, a na osnovu rezultata koje su u međusobnim utakmicama tokom prvenstva postigle ekipe sa jednakim brojem bodova.

Plasman na dodatnoj pomoćnoj tabeli utvrđuje se zbirom osvojenih bodova.

Ako je zbir bodova jednak, odlučuje razlika između datih i primljenih golova.

Ako je i ova razlika jednaka, odlučuje veći broj postignutih golova u gostima (kada su u kombinaciji dvije ekipe), odnosno veći broj postignutih golova (kada su u kombinaciji tri ili više ekipa).

Ako se poredak ekipa ne može utvrditi niti nakon primjene dodatne tablice, primijeniće se kriterijum bolje ukupne gol razlike između datih i primljenih golova iz svih utakmica koje su ekipe odigrale tokom prvenstva.

Ako se ni na ovaj način ne može utvrditi plasman, onda se odigravaju utakmice između zainteresovanih ekipa, i to:

- jedna utakmica na neutralnom terenu (majstorica), ako su u kombinaciji dvije ekipe. U slučaju da se u regularnom dijelu utakmica završi neriješeno, pobjednika će odlučiti jedanaesterci.
- tri utakmice po jednostrukom bod sistemu, na neutralnom terenu, ako su u kombinaciji tri ekipe,
- potreban broj utakmica po jednostrukom kup sistemu, na neutralnom terenu, ako je u kombinaciji četiri ili više ekipa.

Ako su klubovi saglasni, umjesto odigravanja ovih utakmica, pitanje plasmana može se utvrditi žrijebom koji sprovodi Komisija.

Obnavljanje lige

Član 41

Prvoplasirana ekipa Druge lige u takmičarskoj sezoni 2020/2021 direktno ulazi u Prvu ligu za takmičarsku sezonu 2021/2022.

Ekipe koje su se na kraju takmičarske sezone 2020/2021 u prvenstvu Druge lige plasirale na 2-go i 3-će mjesto igraju baraž za popunu Prve lige za takmičarsku sezonu 2021/2022.

Iz Druge lige, na kraju takmičarske 2020/2021 godine, direktno ispadaju dvije najslabije plasirane ekipe (ekipe koje su plasirane na 9-to i 10-to mjesto).

U kvalifikacijama (baražu) za popunu Druge lige za takmičarsku sezonu 2021/2022 igraju ekipe koje se na kraju takmičarske sezone 2020/2020 osvojile prva mjesta u regionalnim takmičenjima.

Kvalifikacije (baraž) za popunu Druge lige igra se po jednokružnom bod sistemu (svaka ekipa igra sa ostalim ekipama jednu utakmicu), a dvije najbolje plasirane ekipe ostvaruju plasman u Drugu ligu Crne Gore za takmičarsku sezonu 2021/2021.

Utakmice baraža regulišu se posebnim propozicijama.

Član 42

Ako se iz bilo kojih razloga u toku takmičenja u takmičarskoj sezoni 2020/2021, isprazni jedno ili više mjesta, Druga liga se ne popunjava.

Član 43

O primjeni ovih Propozicija stara se Komisija za takmičenje FSCG.

Član 44

Tumačenje ovih Propozicija u nadležnosti je IO FSCG.

Član 45

Za sve što nije regulisano ovim Propozicijama važe odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima, Pravila fudbalske igre i drugih propisa FSCG.

Član 46

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević, s.r.**

**Broj:1554/4
Podgorica, 29. 07. 2020.godine**

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE**Izvršni odbor FSCG****Broj:1554/9****Podgorica, 29.07.2020.god**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29.07.2020.godine, donio je

O D L U K U**o troškovniku za Drugu ligu Crne Gore za takmičarsku sezonu 2020/2021**

1. Sudijska taksa
 - glavni sudija **125,00 Eura**
 - pomoćni sudija **85,00 Eura**
 - četvrti sudija **45,00 Eura**
 - kontrolor suđenja **50,00 Eura**
2. Delegatska taksa **80,00 Eura**
3. Taksa specijalnog posmatrača **50,00 Eura**
4. Sudije i delegati imaju pravo da za troškove prevoza naplate po 20% od postojeće cijene goriva po pređenom kilometru. Ako sudije dolaze iz istog mjesta, troškovi prevoza pripadaju samo jednom od članova sudijskog tima. Ako sudije dolaze iz različitih mjesta a pritom koriste jedno vozilo, troškovi prevoza pripadaju samo jednom od članova sudijskog tima.
5. Pravo na naknadu troškova prevoza ima kontrolor suđenja i specijalni posmatrač.

NEPRISUSTVOVANJE SLUŽBENIH LICA NA UTAKMICI (KAZNE)

| R.br. | Funkcija | Domaćin | Gost |
|-------|---|----------|----------|
| 1. | Predstavnik kluba | 100 eura | 100 eura |
| 2. | Šef stručnog štaba (licencirani trener) | 200 eura | 200 eura |
| 3. | Ljekar | obavezan | |
| 4. | Fizioterapeut | 100 eura | 100 eura |

Žuti kartoni- kazna **7 Eura.**

Takse na žalbe prema Odluci IO FSCG o iznosima taksa.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević, s.r.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29.07.2020. godine, donio je

PROPOZICIJE TAKMIČENJA ZA FUDBALSKI KUP CRNE GORE - SENIORI ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2020/2021

Opšte odredbe

Član 1

U završnom dijelu takmičenja za fudbalski Kup Crne Gore (u daljem tekstu Kup) učestvuje 16 ekipa i to:

- a) 10 ekipa klubova Prve fudbalske lige Crne Gore u takmičarskoj sezoni 2019/2020 i
- b) prvih 6 plasiranih ekipa klubova Druge fudbalske lige Crne Gore u takmičarskoj sezoni 2019/2020.

Član 2

Utakmice 1/8 (osmine finala) takmičenja za fudbalski Kup Crne Gore igraju se po jednostrukom kup sistemu.

Utakmice 1/4 (četvrtfinala) takmičenja za fudbalski Kup Crne Gore igraju se po jednostrukom Kup sistemu. Ekipe koje su u 1/8 (osmine finala) bile domaćini, u 1/4 (četvrtfinale) biće gostujuća ekipa.

Ukoliko su obje ekipe u 1/8 (osmina finala) bile domaćini, domaćin u 1/4 (četvrtfinale) biće prva izvučena ekipa na žrijebu.

Ukoliko su obje ekipe u 1/8 (osmina finala) bile gosti, domaćin u 1/4 (četvrtfinale) biće prva izvučena ekipa na žrijebu.

Ukoliko se na žrijebu 1/4 (četvrtfinale) prvo izvuče ekipa koja je u 1/8 (osmini finala) bila domaćin, a potom se izvuče ekipa koja je u 1/8 (osmina finala) bila gost, domaćin u 1/4 (četvrtfinale) biće ekipa koja je u 1/8 (osmina finala) bila gost.

Utakmice 1/2 (polufinale) takmičenja za fudbalski Kup Crne Gore igraju se po dvostrukom Kup sistemu.

Finalna utakmica igra se po jednostrukom kup sistemu na Gradskom stadionu u Podgorici.

Određivanje takmičarskih parova vrši se u skladu sa Uputstvom koje je sastavni dio ovih Propozicija.

Član 3

Fudbalski savez Crne Gore organizuje finalnu utakmicu Kupa Crne Gore, u skladu sa Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima i ovim Propozicijama.

Član 4

Pobjednik Kupa Crne Gore osvaja pehar FSCG.

FSCG pobjedniku fudbalskog Kupa Crne Gore dodjeljuje: zlatne medalje dvadesetorici igrača, petorici trenera, trojici članova Stručnog štaba i dvojici predstavnika kluba.

FSCG poraženoj ekipi u finalu Kupa Crne Gore dodjeljuje: srebrne medalje dvadesetorici igrača, petorici trenera, trojici članova Stručnog štaba i dvojici predstavnika kluba.

Pobjednik takmičenja Kup Crne Gore osvaja stalni pehar FSCG.

Pehar i medalje pobjedniku i poraženom učesniku finala Kupa Crne Gore, neposredno nakon završetka finalne utakmice, uručuje predsjednik FSCG ili njegov izaslanik.

Učesnici finalne utakmice takmičenja Kupa Crne Gore obavezni su da prisustvuju svečanosti uručivanja pehara pobjedniku i dodjeljivanja zlatnih medalja pobjedniku Kupa i dodjeljivanja srebrnih medalja poraženoj ekipi u finalu Kupa. Pod učesnicima finalne utakmice ovog takmičenja smatraju se igrači, rezervni igrači i službena lica klubova koji su igrali finalnu utakmicu.

Ako učesnik finalne utakmice postupi suprotno prethodnom stavu ili se za vrijeme trajanja svečanosti neki njegov član ili članovi ponašaju nedolično, nepristojno ili nesportski, disciplinski je odgovoran shodno Disciplinskom pravilniku FSCG.

Komisija za takmičenje FSCG utvrđuje i procjenjuje vrstu i stepen nedoličnog, nepristojnog ili nesportskog ponašanja za vrijeme trajanja svečanosti iz prethodnog stava.

Službenim licima (sudijama i delegatu) finalne utakmice pripadaju odgovarajuća obilježja FSCG.

Protokol za organizaciju finala Kupa Crne Gore utvrđuje Komisija za takmičenje FSCG.

Svi učesnici finala obavezni su cjelosti poštovati odredbe protokola.

Dužnosti klubova učesnika u takmičenju

Član 5

Učesnik ovog takmičenja obavezan je da utakmice odigra sa svojom najboljom ekipom.

Član 6

Prilikom svake utakmice predstavnici klubova su obavezni da delegatu utakmice pokažu legitimacije igrača.

Član 7

Učesnik takmičenja – domaćin, obavezan je da delegatu utakmice pruži svu pomoć pri sastavljanju zapisnika i eventualnom saslušanju lica.

Član 8

Učesnik takmičenja – domaćin dužan je da delegatu i sudijama obezbijedi isplatu putnih troškova i službenih taksi i da se stara o njihovom dočeku, boravku i ispraćaju.

Službena lica (sudije i delegati), na Kup utakmicama klubova različitog stepena takmičenja, naplaćuju naknadu prema stepenu takmičenja kluba domaćina.

Pravo nastupa igrača

Član 9

Klubovi učesnici u završnom dijelu ovog takmičenja, mogu nastupati samo sa igračima koji su registrovani i koji su stekli pravo nastupa na Kup utakmicama na dan odigravanja utakmica ovog takmičenja.

Član 10

Igrač koji tokom takmičarske sezone promijeni klub ima pravo nastupa za novi klub u Kup takmičenju bez obzira da li je već nastupao u tom takmičenju.

Igrač koji je dvojno registrovan ima pravo nastupa samo za jedan klub u jednom ciklusu Kup takmičenja.

Član 11

Saglasno odredbama Pravilnika o fudbalskim takmičenjima na kup utakmicama mogu se zamijeniti najviše 5 (pet) igrača.

Član 12

Na utakmicama završnog dijela takmičenja za fudbalski Kup Crne Gore, u odnosu na pravo nastupa igrača stranih državljana i igrača mlađih od 21 godine, primjenjuju se odredbe Propozicija Prve lige Crne Gore.

Član 13

U ovom takmičenju pravo nastupa imaju samo igrači koji su navršili 17 godina života, a izuzetno mogu nastupiti i igrači koji su navršili 16 godina života, uz uvjerenje Specijalne ljekarske komisije da mogu nastupati za prvi tim. Ovo pravo mora biti registrovano kod nadležnih organa za registraciju i potvrđeno u legitimaciji igrača izdatoj od strane ovog organa.

Član 14

Svi igrači moraju imati uredan ljekarski pregled i biti oglašeni za sposobne, u skladu sa Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima.

Ljekarski pregled ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Uvjerenje o izvršenom ljekarskom pregledu unosi se u COMET.

Utvrđivanje pobjednika

Član 15

Pobjednik na utakmicama prvog kola Kup-a 1/8 finala je tim koji postigne više golova.

U slučaju neriješenog rezultata pobjednik se dobija izvođenjem udaraca sa tačke za kazneni udarac na način utvrđen Uputstvom Međunarodnog borda za dobijanje pobjednika u eliminatornim takmičenjima.

Pobjednik na utakmicama 1/4 finala je ekipa koja postigne više golova. U slučaju neriješenog rezultata pobjednik se dobija izvođenjem udaraca sa tačke za kazneni udarac na način utvrđen Uputstvom Međunarodnog borda za dobijanje pobjednika u eliminatornim takmičenjima.

Pobjednik na utakmicama 1/2 finala je ekipa koja postigne više golova. Ako su ekipe postigle isti broj golova pobjednik je ekipa koja je postigla više golova u gostima. U slučaju da je na obje utakmice ostvaren istovjetan rezultat, pobjednik se dobija izvođenjem udaraca sa tačke za kazneni udarac u skladu sa pomenutim Uputstvom Međunarodnog borda.

Pobjednik na utakmici finala je ekipa koja postigne više golova. U slučaju neriješenog rezultata na finalnoj utakmici, igraju se produžeci od 2x15 minuta. U slučaju da poslije produžetaka (2x15 minuta) rezultat bude neriješen, pobjednik se dobija izvođenjem udaraca sa tačke za kazneni udarac u skladu sa pomenutim Uputstvom Međunarodnog borda.

Ukoliko zbog neopravdanog razloga klub ne nastupi na 1/8 ili 1/4 finala, pa ta utakmica bude registrovana službenim rezultatom, u naredno kolo Kupa plasiraće se ekipa koja je pobijedila službenim rezultatom.

Ukoliko zbog neopravdanog razloga klub ne nastupi na prvoj utakmici 1/2 finala, pa ta utakmica bude registrovana službenim rezultatom, u naredno kolo Kupa plasiraće se ekipa koja je pobijedila službenim rezultatom.

Klub koji iz neopravdanog razloga ne nastupi na Kup utakmici, disciplinski je odgovoran, u skladu sa Disciplinskim pravilnikom FSCG.

Član 16

Pobjednik takmičenja za fudbalski Kup Crne Gore učestvuje u kvalifikacijama za Ligu UEFA.

Da bi učestvovali u takmičenjima u organizaciji UEFA klubovi moraju imati licencu izdatu od FSCG, u skladu sa odredbama Pravilnika o licenciranju klubova FSCG za takmičenja u organizaciju UEFA.

Dužnosti delegata

Član 17

Za svaku utakmicu završnog dijela ovog takmičenja, Komisija za takmičenje FSCG određuje delegata koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici .

Izvršni odbor FSCG donosi bliža uputstva o dužnostima i pravima delegata FSCG u završnom dijelu takmičenja za Fudbalski kup Crne Gore

Sudije

Član 18

Za utakmice završnog dijela takmičenja za Fudbalski kup Crne Gore, sudije određuje Sudijska komisija FSCG sa liste sudija za suđenje utakmica Prve i Druge fudbalske lige Crne Gore.

Član 19

Sudija je obavezan da svojim potpisom ovjeri zapisnik o odigranoj utakmici i da u njega unese svoje primjedbe.

Sudija je obavezan da po završenoj utakmici delegatu dostavi izvještaj o opomenama i isključenim igračima i da taj izvještaj ovjeri svojim potpisom.

Član 20

Utakmice se mogu igrati samo na terenu koji je pogodan za igru.

Da li je teren pogodan za igru odlučuje sudija na osnovu Pravila fudbalske igre, a po prethodnom konsultovanju kapitena timova i delegata.

Timovi su obavezni da postupe po odluci sudije bez obzira da li se njihovo mišljenje o pogodnosti terena slaže sa odlukom sudije.

Član 21

Ako sudija ne dođe u vrijeme određeno za početak utakmice, njegovu dužnost preuzima četvrti sudija, ako je određen.

Ako na utakmicu ne dođe četvrti sudija (ako je određen), utakmica će se odigrati, a sudija može odrediti četvrtog sudiju od prisutnih sudija u publici.

Ako na utakmicu ne dođu sudija i četvrti sudija (ako je određen), ili na utakmicu ne dođu četvrti sudija (ako je određen) i pomoćne sudije, utakmica se neće odigrati.

Ako na utakmicu ne dođe prvi pomoćni sudija, njegovu dužnost preuzima drugi pomoćni sudija. U ovom slučaju dužnost drugog pomoćnog sudije pružima četvrti sudija. Ako četvrti sudija nije određen, dužnost drugog pomoćnog sudije obavljaće prisutni ispitani sudija, kojeg odredi sudija utakmice. Ako se drugi pomoćni sudija ne može odrediti na ovaj način, utakmica se neće odigrati.

Ako na utakmicu ne dođu pomoćne sudije, sudija utakmice određuje, uz pisanu saglasnost klubova u prisustvu delegata, pomoćnike od prisutnih sudija u publici sa liste sudija ovog stepena takmičenja. U slučaju da u publici nijesu prisutne sudije sa liste ovog stepena takmičenja ili da nije dobijena pisana saglasnost klubova, utakmica se neće odigrati.

Ako u toku trajanja utakmice sudiji ili pomoćnom sudiji pozli ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, dužnost preuzima četvrti sudija (ako je određen). Ako četvrti sudija nije određen, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudija, a njegovo mjesto zauzima drugi pomoćni sudija, dok će dužnost drugog pomoćnog sudije obavljati jedan od prisutnih ispitanih sudija kojeg odredi sudija utakmice.

Žalbe

Član 22

Žalbe na utakmicu podnose se Komisiji za takmičenje FSCG koja ih rješava u prvom stepenu.

Žalbe po svim osnovima moraju se telegramske najaviti u roku od 2 (dva) dana od dana odigravanja utakmice, a obrazloženja u dva primjerka sa dokazom o uplaćenju taksi moraju se dostaviti u roku od 3 (tri) dana od dana odigravanja utakmice.

Ukoliko rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, on se produžava za prvi naredni radni dan.

Član 23

Neblagovremeno najavljena ili neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba se odbacuje, a utakmica se reegistruje postignutim rezultatom.

Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzimaće se u obzir datum poštanskog žiga preporučenog pisma, novčane uplatnice, odnosno dokaza o neposrednoj predaji žalbe.

Član 24

Odluke po svim podnijetim žalbama donose se u roku od 3 (tri) dana od dana prijema žalbe.

Član 25

Žalba na odluku Komisije za takmičenje FSCG podnosi se Komisiji za žalbe FSCG, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema pismenog otpavka odluke.

Odluka Komisije za žalbe FSCG je konačna.

Član 26

Taksa na žalbu je u iznosu kao za utakmice Prve CFL.

Ako se žalba djelimično ili potpuno usvoji, taksa se vraća podnosiocu žalbe.

Eventualni troškovi žalbenog postupka padaju na teret onog kluba koji ih je prouzrokovao.

Član 27

U takmičenju za Kup Crne Gore, zaključno do završnog dijela, može se Propozicijama predvidjeti poseban postupak.

Registrowanje utakmica

Član 28

Sve odigrane utakmice završnog dijela takmičenja registruje Komisija za takmičenje FSCG, u roku koji omogućava nesmetano takmičenje.

Ako je na neku utakmicu uložena žalba, rok za registraciju utakmice produžava se do donošenja odluke po žalbi.

Jednom registrovana utakmica ovog takmičenja ne može biti poništena, ako je prvostepena odluka postala pravosnažna ili je drugostepen odluka konačna, izuzev u postupku za zaštitu Pravidnika o fudbalskim takmičenjima.

Disciplinske odredbe

Član 29

Disciplinski prekršaji igrača, funkcionera, sudija, stručnih i tehničkih rukovodilaca i trenera, kao i učesnika takmičenja Fudbalskog kupa Crne Gore rješavaju se po odredbama Disciplinskog pravilnika FSCG.

Isključeni igrač se odmah po završetku utakmice mora javiti delegatu radi saslušanja.

Kalendar takmičenja

Član 30

Završni dio ovog takmičenja odvijaće se u svemu prema kalendaru takmičenja FSCG, koji je sastavni dio ovih Propozicija.

Ostale odredbe

Član 31

Utakmice se mogu igrati na igralištima koja u svemu odgovaraju propisanim Pravilima fudbalske igre i koja su registrovana od strane nadležnog fudbalskog organa.

Sve utakmice završnog dijela ovog takmičenja mogu se igrati samo na travnatim terenima.

Član 32

Gostujući tim je obavezan da poštuje boje dresova kluba domaćina.

Svi igrači koji nastupaju na utakmicama moraju imati vidljive brojeve, propisane veličine na svojim dresovima. Brojevi na dresovima moraju biti usaglašeni sa brojevima na spisku igrača u zapisniku o odigranoj utakmici.

Član 33

Učesnici završnog dijela ovog takmičenja imaju pravo na odlaganje određenih utakmica, ako su iz njihovih timova uzeta najmanje dva igrača za sastav fudbalske reprezentacije Crne Gore.

Član 34

Za svaku utakmicu ovog takmičenja obavezno se sastavlja zapisnik o odigranoj utakmici prema obrascu i uputstvu za popunjavanje obrazaca.

Delegat, sudije i predstavnici obje ekipe, dužni su da u zapisnik pravilno unesu sve uputstvom propisane podatke.

Završne odredbe

Član 35

Takmičenje za Fudbalski kup Crne Gore mora biti završeno do 01.06. 2021. godine, odnosno do roka koji utvrdi Izvršni odbor FSCG.

Član 36

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama važe odredbe Pravila fudbalske igre, Pravilnika o fudbalskim takmičenjima i ostali propisi FSCG.

Član 37

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u "CG fudbal".

Predsjednik FSCG
Dejan Savićević, s.r.

Broj:1554/7
Podgorica, 29.07. 2020.godine

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE**Izvršni odbor FSCG****Broj:1554/10****Podgorica, 29.07.2020.god**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29.07.2020.godine, donio je

O D L U K U

**o troškovniku za prvenstvo i Kup Crne Gore za mlađe kategorije FSCG
(omladinci, kadeti, pioniri, petlići) - takmičarska sezona 2020/2021**

1. Sudijska taksa
 - glavni sudija **50,00 Eura**
 - pomoćni sudija **35,00 Eura**
 - kontrolor suđenja **30,00 Eura**
2. Delegatska taksa **40,00 Eura**
3. Taksa specijalnog posmatrača **25,00 Eura**
4. Sudije i delegati imaju pravo da za troškove prevoza naplate po 20% od postojeće cijene goriva po pređenom kilometru. Ako sudije dolaze iz istog mjesta, troškovi prevoza pripadaju samo jednom od članova sudijske trojke. Ako sudije dolaze iz različitih mjesta a pri tom koriste jedno vozilo, troškovi prevoza pripadaju samo jednom od članova sudijskog tima.
5. Pravo na naknadu troškova prevoza ima kontrolor suđenja i specijalni posmatrač.

NEPRISUSTVOVANJE SLUŽBENIH LICA NA UTAKMICI (KAZNE)

| R.br. | Funkcija | Domaćin | Gost |
|-------|---|----------|---------|
| 1. | Predstavnik kluba | 30 eura | 30 eura |
| 2. | Šef stručnog štaba (licencirani trener) | 50 eura | 50 eura |
| 3. | Ljekar | obavezan | |
| 4. | Fizioterapeut | 30 eura | 30 eura |

Žuti kartoni- kazna **5,00 Eura.**

Takse na žalbeprema Odluci IO FSCG o iznosima taksa.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29. 07. 2020.godine, donio je

PROPOZICIJE DOIGRAVANJA-BARAŽA ZA POPUNU PRVE LIGE CRNE GORE ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2021/2022

Član 1

Ovim Propozicijama uređuje se način popunjavanja Prve fudbalske lige Crne Gore (u daljem tekstu : Prva liga) za takmičarsku sezonu 2021/2022.

Učesnici

Član 2

U doigravanju-baražu za popunu Prve lige za takmičarsku sezonu 2021/2022 učestvuju ekipe koje su na kraju takmičarske sezone 2020/2021 zauzele 8-mo i 9-to mjesto u Prvoj ligi i ekipe koje su na kraju takmičarske sezone 2020/2021 zauzele 2-go i 3-će mjesto u Drugoj fudbalskoj ligi Crne Gore (u daljem tekstu: Druga liga).

U baražu se sastaju:

- 8-mo plasirana ekipa Prve lige i 3-će plasirana ekipa Druge lige;
- 9-to plasirana ekipa Prve lige i 2-go plasirana ekipa Druge lige;

Utvrđivanje plasmana

Član 3

U baražu se igraju po dvije utakmice (kao domaćin i kao gost), a žrijebom se određuje redosljed odigravanja.

Pobjednik na utakmicama je ekipa koja u obje utakmice postigne više golova. Ako su ekipe postigle isti broj golova, pobjednik je ekipa koja je postigla više golova u gostima.

U slučaju da je na obje utakmice ostvaren istovjetan (identičan) rezultat, pobjednik se dobija izvođenjem udaraca sa jedanaest metara-penali.

Uspješnije ekipe iz ovih utakmica ostvaruju plasman u Prvu ligu.

Doigravanje-baraž predstavlja nastavak takmičenja za klubove učesnike.

Rukovođenje takmičenjem – raspored utakmica

Član 4

Nadležni prvostepeni takmičarski organ je Komisija za takmičenje FSCG.

Član 5

Nadležni prvostepeni disciplinski organ je Disciplinska komisija FSCG.

Član 6

Nadležni drugostepeni takmičarski i disciplinski organ je Komisija za žalbe FSCG.

Član 7

Klub domaćin organizuje utakmicu u skladu sa zakonom, Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Gostujući klub je obavezan da blagovremeno, a najkasnije 48 časova prije odigravanja utakmice, obavijesti klub domaćina o vremenu svog dolaska.

Klub domaćin je obavezan da preduzme sve potrebne mjere za obezbjedjenje delegata, sudija i članova gostujuće ekipe prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice, sve do napuštanja mjesta odigravanja utakmice.

Član 8

Utakmice baraža mogu se igrati samo na terenu koji je pogodan za igru.

Klub domaćin je obavezan da teren za igru pripremi tako da bude pogodan za odigravanje utakmice.

Pregled terena mora da bude izvršen u prisustvu delegata utakmice, kapitena oba tima učesnika baraža i to u vrijeme koje je službeno određeno za početak utakmice. Izuzetno, pregled može da bude izvršen i ranije, ali istog dana i pod uslovima i da to bude obavljeno u prisustvu delegata, kapitena oba tima i sudije.

Da li je teren pogodan za igru zbog nevremena ili zbog nekih drugih razloga koji spadaju u slučajeve više sile, odlučuje jedino sudija koji je određen da vodi utakmicu.

Član 9

Raspored i vrijeme odigravanja utakmica utvrđuje Komisija za takmičenje FSCG.

Član 10

Klub domaćin dužan je da, pola sata prije početka utakmice baraža, obezbijedi ljekarsku službu i kola hitne ljekarske pomoći.

Ukoliko delegat utakmice konstatuje da kola za hitne ljekarske pomoći nijesu na stadionu do početka utakmice, ta utakmica se neće odigrati, a sve posledice zbog neodigravanja utakmice snosi klub domaćin.

Pravo nastupa

Član 11

Pravo nastupa na utakmicama baraža imaju registrovani igrači koji su pravo nastupa imali na prvenstvenim utakmicama, kao i ustupljeni i dvojno registrovani igrači, bez obzira što im ustupanje, odnosno, dvojna registracija traje do početka ljetnje prelaznog roka.

Igrači koji su registrovani nakon završetka prvenstva (u registracionom periodu za narednu takmičarsku sezonu) za klubove učesnike baraža nemaju pravo nastupa u baražu.

Član 12

Na utakmicama baraža, u odnosu na pravo nastupa igrača stranih državljana i igrača mlađih od 21 godine, primjenjuju se odredbe Propozicija Prve lige.

Član 13

Na utakmicama baraža pravo nastupa imaju registrovani igrači koji su navršili 17 godina života i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama.

Na utakmicama baraža mogu nastupiti i igrači koji nijesu navršili 17 godina, s tim što igrači sa navršenih 16 godina života moraju imati uvjerenje o izvršenom specijalističkom ljekarskom pregledu da mogu nastupati u seniorskoj konkurenciji, što se unosi u COMET.

Član 14

Na utakmicama baraža nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog dobijenih opomena.

Član 15

Igrač automatsku kaznu zabrane igranja sa kojom je završio prvenstvo obavezno izdržava na prvoj utakmici baraža.

Igraču koji je završio prvenstvo sa određenim brojem javnih opomena, ove opomene se ne brišu, već igrač sa njima započinje utakmice baraža.

Igrač izdržava kaznu zabrane igranja nakon dobijanja treće, šeste, osme i desete javne opomene, a nakon toga, poslije svake dobijene javne opomene dobijene u prvenstvu i baražu.

Ako igrač na utakmici dobije javnu opomenu i na istoj bude isključen zbog dobijanja druge javne opomene, igrač se disciplinski kažnjava zbog isključenja, a javne opomene se ne evidentiraju.

Član 16

Svi igrači koji nastupaju na utakmicama baraža moraju biti zdravstveno sposobni, u skladu sa Pravinikom o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Zdravstveni pregled ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Igrač koji nije zdravstveno pregledan ili koji je oglašen zdravstveno nesposobnim ili igrač čiji zdravstveni pregled nije unijet u COMET, a delegatu utakmice nije dao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, ne može nastupiti na utakmici baraža i delegat utakmice će takvom igraču zabraniti nastup.

Delegat – sudije utakmice

Član 17

Za svaku utakmicu baraža Komisija za takmičenje FSCG određuje delegata koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici.

Za svaku utakmicu baraža obavezno se sačinjava zapisnik.

Delegat je obavezan da zapisnik sačini odmah po završenoj utakmici, u prisustvu ovlašćenih predstavnika klubova i zajedno sa svojim izvještajem dostavi Komisiji za takmičenje, u roku od 24 časa nakon odigrane utakmice.

Ako na utakmicu ne dodje delegat, njegovu dužnost obavice sudija utakmice.

Član 18

Sudijska komisija FSCG određuje sudije za utakmice baraža.

Član 19

Utakmice baraža sude sudije koje se nalaze na listama za suđenje utakmica Prve i Druge lige.

Član 20

Ako na utakmicu ne dođe glavni, pomoćni ili četvrti sudija, primjenjivaće se odredbe Propozicija za Prvu ligu za takmičarsku sezonu 2020/2021 koje regulišu ovo pitanje.

Član 21

Ako u toku trajanja utakmice sudiji ili pomoćnom sudiji pozli ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, dužnost preuzima četvrti sudija. Ako četvrti sudija nije prisutan, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudija, a njegovo mjesto zauzima drugi pomoćni sudija, dok će dužnost drugog pomoćnog sudije obavljati jedan od prisutnih ispitanih sudija kojeg odredi sudija utakmice.

Registracija utakmica

Član 22

Utakmice se registruju postignutim rezultatom, osim ako je uložena žalba ili postoje uslovi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti 3:0 par-forfe.

Odigrane utakmice registruje Komisija za takmičenje FSCG najkasnije u roku od 48 sati od njihovog odigravanja.

Žalbe

Član 23

Žalba na utakmicu baraža ulaže se Komisiji za takmičenje FSCG koja je rješava u prvom stepenu.

Žalba se podnosi u roku od 24 časa od odigravanja utakmice sa obrazloženjem, u dva primjerka, dokazom o uplaćenju taksi, u iznosu od 50,00 Eura i svim potrebnim dokazima.

Ako rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, produžava se za prvi naredni radni dan.

Član 24

Neblagovremena, neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba biće odbačena, a utakmica registrovana postignutim rezultatom.

Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum poštanskog žiga preporučene pošiljke, novčane uplatnice, odnosno dokaza o neposrednoj predaji žalbe.

Član 25

Odluke po žalbama donose se najkasnije u roku od 24 časa od prijema žalbe.

Član 26

Žalba na odluku Komisije za takmičenje podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 24 časa od dana prijema odluke, uz uplatu takse od 100,00 Eura.

Drugostepena Odluka se donosi u roku od 48 sati od prijema žalbe.

Protiv odluke Komisije za žalbe nije dozvoljena žalba.

Član 27

O primjeni ovih Propozicija stara se Komisija za takmičenje FSCG.

Član 28

Tumačenje ovih Propozicija je u nadležnosti IO FSCG. Za sve što nije regulisano ovim Propozicijama važe odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Član 29

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.**

**Broj:1554/5
Podgorica, 29. 07.2020. godine**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29.07.2020.godine, donio je

PROPOZICIJE DOIGRAVANJA-BARAŽA ZA POPUNU DRUGE LIGE CRNE GORE ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2021/2022

Član 1

Ovim Propozicijama uređuje se način popunjavanja Druge fudbalske lige Crne Gore (u daljem tekstu: Druga liga) za takmičarsku 2021/2022. godinu.

Učesnici

Član 2

U doigravanju- baražu za popunu Druge lige za takmičarsku sezonu 2021/2022 učestvuju ekipe koje su na kraju takmičarske sezone 2020/2021 osvojile prva mjesta u regionalnim takmičenjima, a baraž je nastavak takmičenja za klubove učesnike.

Član 3

Utakmice baraža igraju se po jednokružnom bod sistemu (svaka ekipa igra sa ostalim ekipama jednu utakmicu), a dvije najbolje plasirane ekipe ostvaruju plasman u Drugu ligu za takmičarsku sezonu 2021/2022.

Domaćinstva se određuju na način što ekipe žrijebom dobijaju oznaku A, B ili C. Ekipa A je domaćin ekipi B, ekipa B je domaćin ekipi C i ekipa C je domaćin ekipi A.

Raspored odigravanja utakmica se određuje žrijebom.

Rukovođenje takmičenjem-raspored utakmica

Član 4

Nadležni prvostepeni takmičarski organ je Komisija za takmičenje FSCG.

Član 5

Nadležni prvostepeni disciplinski organ je Disciplinska komisija FSCG.

Član 6

Nadležni drugostepeni takmičarski i disciplinski organ je Komisija za žalbe FSCG.

Član 7

Klub domaćin organizuje utakmicu u skladu sa zakonom, Pravilnikom o fudbalskim takmičenjima FSCG i ovim Propozicijama.

Gostujući klub je obavezan da blagovremeno, a najkasnije 48 časova prije odigravanja utakmice, obavijesti klub domaćina o vremenu svog dolaska.

Klub domaćin je obavezan da preduzme sve potrebne mjere za obezbjedjenje ličnosti delegata, sudija i članova gostujuće ekipe prije, za vrijeme odigravanja i nakon završetka utakmice, sve do napuštanja mjesta odigravanja utakmice.

Član 8

Utakmice baraža mogu se igrati samo na terenu koji je pogodan za igru.

Klub domaćin je obavezan da teren za igru pripremi tako da bude pogodan za odigravanje utakmice.

Pregled terena mora da bude izvršen u prisustvu delegata utakmice, kapitena oba tima učesnika i to u vrijeme koje je službeno određeno za početak utakmice. Izuzetno, pregled može da bude izvršen i ranije, ali istog dana i pod uslovima i da to bude obavljeno u prisustvu delegata, kapitena oba tima učesnika i sudije.

Da li je teren pogodan za igru zbog nevremena ili zbog nekih drugih razloga koji spadaju u slučajeve više sile, odlučuje jedino sudija koji je određen da vodi utakmicu.

Član 9

Raspored i vrijeme odigravanja utakmica utvrđuje Komisija za takmičenje FSCG. Takmičarski brojevi klubova određuju se žrijebom.

Član 10

Klub domaćin dužan je da, pola sata prije početka utakmice, obezbijedi ljekarsku službu i kola hitne ljekarske pomoći.

Ako delegat utakmice konstatuje da kola hitne ljekarske pomoći nijesu na stadionu do početka utakmice, ta utakmica se neće odigrati, a sve posledice zbog neodigravanja snosi klub domaćin.

Pravo nastupa

Član 11

Pravo nastupa na utakmicama baraža imaju registrovani igrači, koji su pravo nastupa imali na prvenstvenim utakmicama, kao i ustupljeni i dvojno registrovani igrači, bez obzira što im ustupanje, odnosno, dvojna registracija traje do početka ljetnjeg registracionog perioda.

Igrači koji su registrovani nakon završetka prvenstva (u registracionom periodu za narednu takmičarsku godinu) za klubove učesnike baraža, nemaju pravo nastupa u baražu.

Član 12

Na utakmicama baraža pravo nastupa imaju registrovani igrači koji su navršili 17 godina života i koji su stekli pravo nastupa na prvenstvenim utakmicama.

Na utakmicama baraža mogu nastupiti i igrači koji nijesu navršili 17 godina, s tim što igrači sa navršenih 16 godina života moraju imati uvjerenje o izvršenom zdravstvenom pregledu da mogu nastupati u seniorskoj konkurenciji, što se unosi u COMET.

Član 13

Na utakmicama baraža nemaju pravo nastupa igrači koji se nalaze pod suspenzijom, kaznom zabrane igranja i automatskom kaznom zbog dobijenih opomena.

Član 14

Igrač automatsku kaznu zabrane igranja sa kojom je završio prvenstvo obavezno izdržava na prvoj utakmici baraža.

Igrač koji je završio prvenstvo sa određenim brojem javnih opomena, ove opomene se ne brišu, već igrač sa njima započinje utakmice baraža.

Igrač izdržava kaznu zabrane igranja nakon dobijene treće, šeste, osme i desete javne opomene, a nakon toga, poslije svake dobijene u prvenstvu i baražu.

Ako igrač na utakmici dobije javnu opomenu i na istoj bude isključen zbog dobijanja druge javne opomene, igrač se disciplinski kažnjava zbog isključenja, a javne opomene se ne evidentiraju.

Član 15

Svi igrači koji nastupaju na utakmicama baraža moraju biti zdravstveno sposobni, u skladu sa Pravinikom o fudbalskim takmičenjima.

Zdravstveni pregled ne smije biti stariji od 6 mjeseci.

Zdravstveni pregled za igrača omladinca (koji na dan pregleda nije stariji od 16 godina) važi 4 mjeseca i mora biti unijet u COMET.

Igrač koji nije zdravstveno pregledan ili koji je oglašen zdravstveno nesposobnim ili igrač čiji zdravstveni pregled nije unijet u COMET, a delegatu utakmice nije dao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, ne može nastupiti na utakmici baraža i delegat utakmice će takvom igraču zabraniti nastup.

Član 16

Na utakmicama baraža, u odnosu na pravo nastupa igrača stranih državljana i igrača mlađih od 21 godine, primjenjuju se odredbe Propozicija Druge lige.

Delegat – sudije utakmice

Član 17

Za svaku utakmicu baraža Komisija za takmičenje FSCG određuje delegata koji ima rukovodeću i nadzornu funkciju na utakmici.

Za svaku utakmicu baraža sačinjava se zapisnik prema obrascu koji utvrđuje FSCG.

Delegat je obavezan da, u prisustvu ovlašćenih predstavnika klubova, sačini zapisnik odmah po završenoj utakmici i zajedno sa svojim izvještajem dostavi Komisiji za takmičenje u roku od 24 časa nakon odigrane utakmice.

Ukoliko na utakmicu ne dodje delegat, dužnost delegata obavice sudija.

Član 18

Za sve utakmice baraža sudije određuje Sudijska komisija FSCG.

Član 19

Utakmice baraža sude sudije koje se nalaze na listama za sudjenje utakmica Prve i Druge lige Crne Gore.

Član 20

Ako na utakmicu ne dođe glavni, pomoćni ili četvrti sudija, primjenjivaće se odredbe Propozicija z Prve fudbalske lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2020/2021 koje regulišu ovo pitanje.

Član 21

Ako u toku trajanja utakmice sudiji ili pomoćnom sudiji pozli ili nastupe drugi razlozi zbog kojih ne može da nastavi suđenje, dužnost preuzima četvrti sudija. Ako četvrti sudija nije prisutan, utakmicu će suditi prvi pomoćni sudija, a njegovo mjesto zauzima drugi pomoćni sudija, dok ce dužnost drugog pomoćnog sudije obavljati jedan od prisutnih ispitanih sudija kojeg odredi sudija utakmice

Registracija utakmica

Član 22

Utakmice se registruju postignutim rezultatom, osim ako je uložena žalba ili postoje uslovi za registraciju utakmice po službenoj dužnosti 3:0 (par-forfe).

Odigrane utakmice registruje Komisija za takmičenje FSCG najkasnije u roku od 48 sati od njihovog odigravanja.

Utvrđivanje plasmana

Član 23

Plasman na tabeli baraža utvrđuje se zbirom osvojenih bodova, primjenom pravila da ekipa koji pobijedi na utakmici osvaja 3 (tri) boda, a u slučaju neriješenog rezultata obe ekipe osvajaju po 1 (jedan) bod.

Radi utvrđivanja konačne tabele i plasmana u Drugu ligu, na svim utakmicama baraža koje se završe neriješenim rezultatom izvode se jedanaesterci, na način utvrđen uputstvima Međunarodnog Borda.

Ako sve tri ekipe učesnice baraža osvoje isti broj bodova, bez neriješenog rezultata na utakmicama, plasman će se odrediti na osnovu razlike datih i primljenih golova. Ako je razlika datih i primljenih golova jednaka, odlučuje veći broj postignutih golova.

Ako je i broj postignutih golova isti, odlučuje veći broj postignutih golova u gostima. Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi konačan plasman, onda će se žrijebom odrediti konačan plasman.

Ako sve tri ekipe osvoje isti broj bodova, kada su sve tri utakmice baraža završene neriješenim rezultatom, o plasmanu odlučuje uspješnije izvođenje jedanaesteraca.

U slučaju da svaka ekipa ima po jednu pobjedu ostvarenu izvođenjem jedanaesteraca o plasmanu o plasmanu odlučuje veći broj postignutih golova u regularnom toku utakmica.

Ako je broj postignutih golova isti, odlučuje veći broj postignutih golova u gostima. Ako se ni na ovakav način ne može utvrditi konačan plasman, onda će se žrijebom odrediti konačan plasman.

U slučaju da u baražu dvije ekipe (druga i treća na tabeli) osvoje isti broj bodova, o plasmanu odlučuje rezultat postignut na utakmici tih ekipa. Ako je utakmica između tih ekipa završena neriješeno o plasmanu odlučuje uspješnije izvođenje jedanaesteraca.

U slučaju kada se treća utakmice baraža završi neriješenim rezultatom, a kod tog rezultata je poznato koje su dvije ekipe ostvarile plasman u Drugu ligu, onda se neće izvoditi jedanaesterci.

Žalbe

Član 24

Žalba na utakmicu "baraža" podnosi se Komisiji za takmičenje FSCG koja je rješava u prvom stepenu.

Žalba se podnosi u roku od 24 časa od odigravanja utakmice sa obrazloženjem, u dva primjerka, dokazom o uplaćenju taksu, u iznosu od 50,00 eura i svim potrebnim dokazima.

Ako rok za ulaganje žalbe ističe u nedjelju ili na državni praznik, produžava se za prvi naredni radni dan.

Član 25

Neblagovremena, neobrazložena, netaksirana ili nedovoljno taksirana žalba biće odbačena, a utakmica registrovana postignutim rezultatom.

Pri ocjeni blagovremenosti žalbe uzima se u obzir datum poštanskog žiga preporučene pošiljke, novčane uplatnice, odnosno dokaza o neposrednoj predaji žalbe.

Član 26

Odluke po žalbama donose se najkasnije u roku od 24 časa od prijema žalbe.

Član 27

Žalba na odluku Komisije za takmičenje podnosi se Komisiji za žalbe FSCG u roku od 24 časa od dana prijema odluke, uz uplatu takse od 100,00 eura.

Drugostepena Odluka donosi se u roku od 48 sati od prijema žalbe.

Protiv odluke Komisije za žalbe nije dozvoljena žalba.

Član 28

O primjeni ovih Propozicija stara se Komisija za takmičenje FSCG.

Član 29

Tumačenje ovih Propozicija je u nadležnosti IO FSCG.

Za sve što nije regulisano ovim Propozicijama važe odredbe Pravilnika o fudbalskim takmičenjima FSCG.

Član 30

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savicević,s.r.**

Broj: 1554/6

Podgorica, 29.07. 2020.godine

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE**Izvršni odbor FSCG****Br.1554/12****Podgorica, 29.07. 2020.god.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29.07.2020.godine, donio je

ODLUKU O REGISTRACIONIM TAKSAMAMA

I Utvrđuju se registracione takse takmičarsku sezone 2020/2021, i to:

- | | |
|---|---------------------|
| 1. -za novoformirani klub----- | 200,00 eura; |
| 2. -za promjenu imena kluba----- | 100,00 eura; |
| 3. -registracija igrača za klub Prve lige----- | 25,00 eura; |
| 4. -registracija igrača za klub Druge lige----- | 20,00 eura; |
| 5.-registracija igrača za klub regionalnog takmičenja----- | 15,00 eura; |
| 6. -za ovjeru ugovora(o profesionalnom igranju i o stipendijskom igranju) i sporazuma o raskidu ugovora, o dvojnoj registraciji, o ustupanju, o naknadi za osposobljavanje i razvoj igrača)----- | 30,00 eura; |
| 7.-za izdavanje duplikata sportske legitimacije----- | 20,00 eura; |
| 8.-za izdavanje brisovnice za igrača amatera----- | 50,00 eura; |
| 9.-za izdavanje brisovnice za igrača sa ugovorom o profesionalnom ili stipendijskom igranju----- | 100,00 eura; |
| 10. -preregistracija igrača ----- | 8,00 eura; |
| 11. -registracija igrača malog fudbala ----- | 10,00 eura; |
| 12. -registracija igrača zenski fudbal ----- | 10,00 eura; |

II Takse iz prethodne tačke plaća:

1. i 2.-klub;
- 3.,4., i 5.-klub koji registruje igrača;
- 6.-klub koji zaključuje ugovor sa igračem, koji registruje igrača po osnovu dvojne registracije ili ustupanja ili koji ostvaruje pravo na naknadu za osposobljavanje i razvoj igrača;
7. kome se izdaje duplikat sportske legitimacije;
- 8.i 9.- igrač;
- 10.,11., i 12. - klub koji registruje igrača;

III Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „CG Fudbal“.

IV Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi odluka Odbora za hitna pitanja br.1480/1 od 20.07.2020.godine

Predsjednik FSCG
Dejan Savićević,s.r

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE**Izvršni odbor FSCG****Broj:1554/16****Podgorica, 29.07.2020.god.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29.07.2020.godine, donio je

ODLUKU**O VISINI TAKSE ZA IZDAVANJE LICENCE TRENERIMA I SLUŽBENIM LICIMA**

1. Utvrđuje se visina takse za izdavanje licence za trenere i za službena lica za takmičarsku sezonu 2020/2021, i to:
 - a) Taksa za klubove Telekom 1.CFL iznosi 20 eura;
 - b) Taksa za klubove Druge lige Crne Gore i klubove regionalnih liga (seniori) iznosi 10 eura;
 - c) Taksa za mlađe kategorije klubova iznosi 5 eura;
 - d) Taksa za klubove lige malog fudbala iznosi 15 eura;
2. Iznosi iz prethodne tačke utvrđeni su za jednu licencu, bez obzira za koga se ona izdaje.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „CG Fudbal“.

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29.07. 2020.godine, donio je

**PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O FUDBALSKIM TAKMIČENJIMA FSCG**

Član 1

U Pravilniku o fudbalskim takmičenjima (CG Fudbal br.23/19 od 26.06.2019.godine), mijenja se član 33 i glasi:

„Na zvaničnim utakmicama (prvenstvene i kup utakmice) mogu se zamijeniti najviše 5 (pet) igrača. U propozicijama takmičenja za mlađe kategorije igrača može se utvrditi zamjena i više igrača, s tim da se zamjena igrača može vršiti samo sa igračima koji su prije početka utakmice upisani u protokol (zapisnik).“

Član 2

Član 44 se mijenja i glasi:

„Na zvaničnim utakmicama (prvenstvene i kup utakmice), klubovi su obavezni da započnu i odigraju utakmicu sa najmanje 2 (dva) igrača mlađa od 21 godine. U vezi sa ovim pravilom, igrač mlađi od 21 godine je igrač koji je na dan odigravanja utakmice mlađi od 21 godine i nije strani državljanin.“

Član 3

Član 45 se briše.

Član 4

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG
Dejan Savićević,s.r.**

**Broj: 1554/14
Podgorica, 29. jul 2020.godine**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29.07.2020.godine, donio je

**PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DOZVOLAMA ZA RAD SLUŽBENIH LICA**

Član 1

U Pravilniku o dozvolama za rad službenih lica od 11.06.2015.godine, u članu 14 dodaje se stav 2 koji glasi:

“Licencirani igrač u istoj takmičarskoj sezoni ne može dobiti licencu za predstavnika kluba“

Član 2

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.**

**Broj:1554/15
Podgorica, 29.07.2020. godine**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29.07. 2020.godine, donio je

**PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UČLANJENJU I REGISTRU KLUBOVA FSCG**

Član 1

U Pravilniku o učlanjenju i registru klubova FSCG (CG Fudbal br.23 od 26.06.2019.godine), u članu 6 dodaje se stav 2 koji glasi:

“Klub velikog fudbala može istovremeno imati i žensku selekciju, pod uslovom da u statutu reguliše članstvo ženskog fudbala.“

Član 2

U član 9 poslije stava 3 dodaje se stav 4 koji glasi:

“Klub može biti istovremeno uveden u registar klubova velikog fudbala i registar klubova ženskog fudbala.“

Dosadašnji stav 4 postaje stav 5.

Član 3

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.**

**Broj: 1554/13
Podgorica, 29. 07.2020.godine**

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE**Izvršni odbor FSCG****Broj:1554/19****Podgorica, 29.07.2020.god.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29.07.2020. godine, donio je

ODLUKU**O UTVRĐIVANJU LISTE SUDIJA ZA SUĐENJE ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2020/2021**

Ovom Odlukom utvrđuje se Lista sudija za suđenje za takmičarsku sezonu 2020/2021, koja glasi:

JEDINSTVENA LISTA SUDIJA**Elitna grupa**

- 1 Miloš Bošković – Podgorica
- 2 Nikola Dabanović – Podgorica
- 3 Jovan Kaluđerović – Cetinje
- 4 Milovan Milačić - Podgorica
- 5 Miloš Novović – Podgorica
- 6 Predrag Radovanović – Podgorica
- 7 Mileta Šćepanović- Podgorica

Prva grupa

- 1 Vladimir Bjelica - Nikšić
- 2 Savo Vujović - Cetinje
- 3 Miloš Savović - Podgorica
- 4 Miraš Cerović - Podgorica
- 5 Radoje Pajović - Podgorica

Druga grupa

- 1 Miloš Bešović - Podgorica
- 2 Nikola Vođević - Podgorica
- 3 Dalibor Vujisić - Podgorica

4 Aleksandar Šćekić - Berane

5 Marko Ćupić - Podgorica

JEDINSTVENA LISTA SUDIJA POMOĆNIKA

Elitna grupa

1 Ivan Bogdanović - Cetinje

2 Miodrag Brajović - Podgorica

3 Aleksandar Đikanović - Nikšić

4 Milutin Đukić - Cetinje

5 Srđan Jovanović - Bar

6 Marjan Paunović - Berane

7 Nikola Radulović - Podgorica

6 Vladan Todorović - Nikšić

Prva grupa

1 Dragan Vujović - Cetinje

2 Danijel Dević - Bar

3 Jovica Tatar - Podgorica

4 Nikola Vujović - Bar

5 Vladislav Rađenović - Herceg Novi

6 Veselin Đuranović - Podgorica

Druga grupa

1 Blažo Bogdanović - Nikšić

2 Marko Bulatović - Podgorica

3 Jovan Došljak - Berane

4 Nenad Živković - Podgorica

5 Vojin Ostojić - Podgorica

6 Uroš Rašović - Podgorica

7 Goran Šućur - Nikšić

RAZVOJNA LISTA SUDIJA

Prva grupa

1 Vojin Vojinović - Podgorica

2 Goran Ivanović - Budva

3 Mladen Knežević - Berane

- 4 Miloš Laličić - Cetinje
- 5 Manojlo Sekulić - Podgorica
- 6 Dražen Petrić - Pljevlja
- 7 Nikola Cvijović - Budva
- 8 Branko Odalović - Nikšić
- 9 Ivan Šarac - Cetinje

Druga grupa

- 1 Davor Božović - Nikšić
- 2 Dejan Cimbalević - Berane
- 3 Ivan Vidaković - Mojkovac
- 4 Miloš Nedić - Berane
- 5 Dejan Marković - Podgorica
- 6 Marko Roganović - Danilovgrad
- 7 Đorđije Čalić - Nikšić

Treća grupa

- 1 Miloš Adamović - Podgorica
- 2 Zoran Backović - Nikšić
- 3 Jovica Bojović - Nikšić
- 4 Mladen Gospić - Podgorica
- 5 Vasilije Ivanović - Danilovgrad
- 6 Ilija Ivanović - Cetinje
- 7 Miloš Janković - Cetinje
- 8 Vasilije Ljumović - Podgorica
- 9 Martin Minić - Bijelo Polje
- 10 Mihailo Milošević - Cetinje
- 11 Marko Radović - Berane
- 12 Luka Radulović - Budva
- 13 Nemanja Radulović - Podgorica
- 14 Miloš Čupić - Podgorica
- 15 Amir Šulović - Pljevlja
- 16 Vladimir Miranović - Podgorica
- 17 Konstantin Dragović - Podgorica
- 18 Srđan Klačar - Bar
- 19 Nikola Marković - Cetinje

RAZVOJNA LISTA SUDIJA POMOĆNIKA

Prva grupa

- 1 Miloš Vlahović - Podgorica
- 2 Marko Gojković - Nikšić

- 3 Ivan Klačar - Bar
- 4 Nikoleta Obradović - Berane
- 5 Miladin Nelević - Podgorica
- 6 Igor Tomašević - Nikšić
- 7 Goran Savićević - Bar
- 8 Ivan Lješnjak - Bijelo Polje
- 9 Vasko Dragojević - Podgorica

Druga grupa

- 1 Marko Drljević - Danilovgrad
- 2 Mirsad Pepić - Tuzi
- 3 Balša Femić - Bijelo Polje
- 4 Radisav Obradović - Podgorica
- 5 Radovan Mihailović - Podgorica
- 6 Samir Krnić - Tuzi

Treća grupa

- 1 Petar Gajić - Nikšić
- 2 Vladimir Kalezić - Danilovgrad
- 3 Dušan Korać - Bar
- 4 Emir Kuloglija - Podgorica
- 5 Đorđije Lemajić - Bar
- 6 Branislav Kljajević - Danilovgrad
- 7 Bojan Miljić - Berane
- 8 Dušan Pajović - Podgorica
- 9 Danilo Pejović - Podgorica
- 10 Ivan Pejović - Podgorica
- 11 Staniša Popović - Podgorica
- 12 Lazar Radulović - Spuž
- 13 Slobodan Stanković - Cetinje
- 14 Božidar Šćekić - Berane
- 15 Aleksandar Maslovar - Bar
- 16 Nemanja Četković - Ulcinj

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.**

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE**Izvršni odbor FSCG****Broj:1554/20****Podgorica, 29.07.2020.god.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 29.07.2020. godine, donio je

ODLUKU**O UTVRĐIVANJU LISTE KONTROLORA ZA SUĐENJE PRVE I DRUGE LIGE CRNE GORE ZA TAKMIČARSKU SEZONU 2020/2021**

I. Ovom Odlukom utvrđuje se Lista kontrolora Prve i Druge lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2020/2021

a) Kontrolori za sudjenje Prve lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2020/2021, su:

1. Amil Gerina-Podgorica
2. Goran Mihaljević-Podgorica
3. Slavko Petričević- Nikšić
4. Saša Rašović-Golubovci
5. Božidar Ćorović- Herceg Novi
6. Dušan Cvijović- Budva
7. Pavle Radovanović-Podgorica
8. Slavko Radulović-Podgorica
9. Ranko Spasojević-Podgorica
10. Dejan Šaković-Podgorica

b) Kontrolori za sudjenje Druge lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2020/2021, su:

1. Mirko Bulatović – Bijelo Polje
2. Zoran Gajević-Podgorica
3. Dragan Drljević-Berane
4. Dragiša Drljević-Berane
5. Darko Kovačević-Golubovci
6. Dejan Pajović-Podgorica
7. Emir Ramović-Podgorica
8. Dejan Stanišić-Podgorica
9. Blažo Ćetković-Ulcinj
10. Radenko Cvijović-Pljevlja
11. Radunović Veselin-Nikšić
12. Kojović Vladan-Podgorica

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "CG Fudbal".

Predsjednik FSCG
Dejan Savićević,s.r.

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE**Izvršni odbor FSCG****Broj:1554/21****Podgorica, 29.07.2020.god.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 29.07.2020. godine, donio je

ODLUKU
O UTVRĐIVANJU LISTE DELEGATA PRVE LIGE CRNE GORE ZA TAKMIČARSKU SEZONU
2020/2021

1. Ovom Odlukom utvrđuje se Lista delegata Prve lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2020/2021, koja glasi:

1. Petar Stojanović – Podgorica
2. Goran Dendić – Podgorica
3. Zdenko Šestović – Podgorica
4. Dragan Gorović – Podgorica
5. Dragan Klikovac – Podgorica
6. Nikola Gegaj – Podgorica
7. Davor Franović – Tivat
8. Slavko Bojović – Nikšić
9. Miodrag Gardašević - Nikšić
10. Miloš Jovović – Podgorica
11. Spasoje Gardašević - Nikšić
12. Željko Džarić - Budva
13. Miodrag Božović - Berane
14. Saša Bezarević – Pljevlja
15. Sreten Đurović – Podgorica

16. Marko Bojović - Berane
17. Sreten Tomanović - Podgorica
18. Predrag Đukić - Berane
19. Igor Grubač - Nikšić
20. Tomislav Đurđevac - Nikšić
21. Božidar Bulatović - Podgorica
22. Radojica Klačar - Bar
23. Dragomir Peković - Danilovgrad

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r**

FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE**Izvršni odbor FSCG****Broj:1554/22****Podgorica, 29.07.2020.god.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 29.07.2020. godine, donio je

ODLUKU**O UTVRĐIVANJU LISTE DELEGATA DRUGE LIGE CRNE GORE ZA TAKMIČARSKU SEZONU
2020/2021**

1. Ovom Odlukom utvrđuje se Lista delegata Druge lige Crne Gore za takmičarsku sezonu 2020/2021, koja glasi:

1. Nebojša Domazetović – Danilovgrad
2. Radoš Ilinčić - Podgorica
3. Darko Knežević – Podgorica
4. Goran Nenadović – Podgorica
5. Novak Čeranić - Tivat
6. Radoje Nenadović - Cetinje
7. Ljubiša Rovčanin - Kotor
8. Danko Gogić - Bijelo Polje
9. Saša Janković - Podgorica
10. Hanefija Hajdarpašić - Rožaje
11. Dalibor Živković - Podgorica
12. Aleksandar Vasecki - Danilovgrad
13. Dejan Paunović - Berane
14. Miodrag Đukanović - Podgorica
15. Sabahudin Bekto - Pljevlja
16. Zoran Đuričanin - Berane
17. Slobodan Minić - Bijelo Polje

18. Branko Krivokapić - Nikšić
19. Sava Kovačević - Podgorica
20. Milorad Petković - Nikšić
21. Veljko Đurđevac - Nikšić
22. Vladimir Bečanović - Danilovgrad
23. Aleksandar Zarubica - Cetinje

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "CG Fudbal".

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević,s.r.**

Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj 29.07.2019. godine, donio je

PRAVILNIK O KOMERCIJALNIM I MEDIJSKIM PRAVIMA TAKMIČENJA POD INGERENCIJOM FSCG

I Generalne odredbe

Član 1

Ovaj pravilnik definiše prava, obaveze i odgovornosti svih strana vezano za komercijalna prava za: (i) mečeve Telekom 1 CFL, mečeve Druge lige Crne Gore (u daljem tekstu 2. CFL), i mečeve Kupa Crne Gore u periodu avgust 2020. – avgust-jul 2025. godine.

II Sistem takmičenja i raspored mečeva

Član 2

Savez je odgovoran za određivanje:

- a) sistema takmičenja uključujući format, žrijebanje, sistem odigravanja utakmica i trajanja takmičenja Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kup Crne Gore, i
- b) raspored odigravanja mečeva uključujući datume, vrijeme početka odigravanja utakmica i (nakon predloga kluba) mjesto odigravanja.

Član 3

Klub domaćin

Klubom domaćinom smatra se klub koji je rasporedom takmičenja određen kao domaćin.

III Korišćenje komercijalnih prava

Član 4

Definicije

U svrhu ovog pravilnika, sljedeći termini imaju sljedeća značenja:

- a) „klupski identitet“ podrazumijeva ime kluba učesnika, nadimak, simbole, ambleme, logotip, oznake, dresove, boje i dizajn opreme.
- b) „pravo na korišćenje podataka“ podrazumijeva pravo prikupljanja i korišćenja statistike i ostalih podataka sa utakmica u Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupa Crne Gore.
- c) „vlasnik TV prava“ podrazumijeva Savez i/ili bilo kog emitera određenog od strane Saveza (uključujući bez ograničenja oficijelne emiterne određene od strane Saveza), odgovorne između ostalog za multilateralnu produkciju televizijskog i promotivnog sadržaja i prenosa određene utakmice/a.
- d) „marketing prava“ podrazumijevaju prava na sve tipove reklamiranja (uključujući bez ograničenja elektronski i virtuelni tip reklamiranja), promociju, odnose sa javnošću, marketing, trgovinu, licenciranje, franšize, sponzorstva, ugostiteljstvo, koncesije, putovanja i turizam, izdavačku djelatnost, prodaju na

malo i sva ostala komercijalna prava i mogućnosti kluba koji nijesu medijska prava, promotivna prava i prava na korišćenje podataka.

e) „medijska prava“ podrazumijevaju prava kreiranja, distribucije i prenosa na linearnoj bazi i/ili na bazi potražnje sadržaja za prijem u bilo koje vrijeme (uključujući bez ograničenja sadržaje uživo kao i sadržaje na odloženoj bazi) bilo gdje na svijetu na neki ili na sve načine i u nekim ili svim medijima, bilo da su trenutno dostupni ili će biti dostupni u budućnosti (uključujući bez ograničenja sve oblike TV, radio, bežične i internet distribucije), audiovizuelnog i/ili radio prenosa nekog ili svih mečeva i sva prateća i/ili vezana prava, uključujući fiksna medijska prava.

f) „prava promocije“ podrazumijevaju prava promovisanja Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupa Crne Gore i/ili ne komercijalne kampanje Saveza na nekom ili svim mečevima.

Član 5

Medijska prava

U skladu sa članom 60 Statuta FSCG, Savez ima pravo korišćenja svih medijskih prava vezano za Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kup Crne Gore. Da bi se izbjegle nedoumice, Savez posjeduje i ima isključivo pravo da isključi neki klub ili drugu stranu iz prava korišćenja medijskih prava.

Klub domaćin svakog meča mora osigurati da Savez i svi vlasnici TV prava imaju nesmetan pristup svim djelovima stadiona kao i besplatne akreditacije. Svaki klub, uključujući tim i zvaničnike, a posebno osoba zadužena za organizacione poslove i medijska pitanja, je dužan da saraduje u najvećoj mogućoj mjeri u cilju realizacije prenosa utakmica, posebno vezano za pristup i dobijanje sadržaja od igrača, trenera i drugih službenih lica tima za potrebe intervjua, a sa ciljem najbolje moguće promocije meča i/ili takmičenja u kojem klub učestvuje.

Klub i Savez će saradivati u preduzimanju zakonskih i drugih mjera u cilju zabrane, sprječavanja i zaustavljanja neautorizovanih korišćenja svih medijskih prava vezanih za takmičenja i/ili mečeve i u cilju zaštite takmičenja.

Klubovi mogu koristiti određena medijska prava u skladu sa Smjernicama za medijska prava, koja se nalaze u Aneksu 2.

Pored toga, bez uticaja na Smjernice o medijskim pravima, u dodatku i bez prejudiciranja na Smjernice za medijska prava, klubovi su ovlašćeni da koriste snimke svojih mečeva u nekomercijalne svrhe, kao što su taktičko-tehničke analize. Dozvola data od strane Saveza vezano za sve takve snimke je striktno ograničena na gore opisan način upotrebe. Klubovi su odgovorni za sva dodatna potrebna prava ili odobrenja trećih strana koja se zahtijevaju u vezi sa bilo kojom odgovarajućom upotrebom.

Svi ugovori napravljeni od strane klubova vezano za korišćenje medijskih prava za bilo koji meč moraju sadržati (kao svoj dio) i biti predmet člana 60 Statuta Saveza i pravilnika koji regulišu njegovo sprovođenje. Dodatno, bilo koji takav ugovor mora predviđati da u slučaju promjena relevantnih članova i pravilnika, ugovor mora biti prilagođen promjenama u roku od 30 dana od stupanja na snagu pomenutih promjena.

Član 6

Medijska pitanja

Klubovi će uskladiti svoje obaveze po pitanju emitera i medija sa Aneksima koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 7

Marketing prava za Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kup Crne Gore

Klub domaćin bilo kog meča Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupa Crne Gore je ovlašten da koristi marketing prava u vezi predmetnog meča vodeći računa o pravima na reklamne table na nivou terena na čije korišćenje Savez polaže prava.

Niti jedan klub ne može učestvovati ili dozvoliti bilo kojoj trećoj strani korišćenje marketing prava datih od strane kluba koji bi omogućili trećoj strani kreiranje sadržaja ili bilo koju vrstu povezivanja sa Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupom Crne Gore u cijelosti ili djelimično. U slučaju ustupanja marketing prava, klub mora usloviti primaoca prava i ostale treće strane da ne koriste predmetna marketing prava na taj način.

Klubovi i Savez će sarađivati u preduzimanju zakonskih i drugih mjera u cilju zabrane, prevencije i zaustavljanja neautorizovanog korišćenja marketing prava Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupa Crne Gore i zaštite tih prava.

Klubovi ne smiju koristiti, niti ovlastiti treću stranu da koristi, bilo koju od registrovanih ili neregistrovanih oznaka Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupa Crne Gore, grafika, materijala ili umjetničkih formi kreiranih u vezi sa Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupom Crne Gore u svojim programima, promocijama, publikacijama ili reklamama bez prethodne pismene saglasnosti Saveza. Dalje, klubovi ne mogu razvijati, koristiti, registrovati, prilagođavati ili kreirati oznake, logotipe ili simbole koji upućuju na Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kup Crne Gore ili koji su im zbunjujuće slični, imitiraju u dijelu korišćenja boja ili na približan i nefer način čine konkurenciju zvničnim oznakama, materijalima i formama Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupu Crne Gore.

Svaki klub mora ispravno identifikovati Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kup Crne Gore u svojim oficijelnim publikacijama, promotivnim materijalima i/ili ulaznicama, koristeći naziv Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kup Crne Gore ili bilo koji drugi naziv definisan i iskomuniciran od strane Saveza.

Član 8

Prava promocije za Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kup Crne Gore

Svaki klub domaćin besplatno ustupa Savezu sljedeća prava promocije vezano za svaki meč Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupa Crne Gore:

- a) pravo na reklamiranje na 20% reklamnih panoa pored terena, (sa proporcionalnim prostorom na pozadinama za intervju i pres konferencije), uključujući, bez ograničenja, centralni baner (najmanje dužine 6m) pozicioniran na centralnoj liniji terena za igru, naspram glavne kamere,
- b) Pravo brendiranja semafora za izmjene,
- c) Pravo na mjesto za naljepnicu sa logom takmičenja na desnom rukavu opreme za utakmice,
- d) Pravo na emitovanje sadržaja u trajanju od 1 (jednog) minuta na stadionskom ekranu u periodu 15 minuta prije početka meča i u poluvremenu utakmice,
- e) Pravo na jednu punu stranicu za nekomercijalni oglas u boji u meč programima,

- f) Pravo na postavljanje nekomercijalnih zastava na svim mečevima (državna zastava, zastava lige, zastava Saveza),
- g) Pravo na luk za postrojavanje, stalak za loptu ili sličnu strukturu tokom ulaska igrača na teren.

Ako bilo koje od prava nabrojanih u prethodnom stavu nijesu dostupna za meč, klub domaćin će ustupiti Savezu drugu adekvatnu mogućnost reklamiranja na stadionu.

Savez će (na svoj račun) snabdjeti svaki klub materijalima potrebnim za sprovođenje nabrojanih prava. Klubovi domaćini su odgovorni da (na svoj račun) postave relevantne materijale i implementiraju pomenuta prava u skladu sa smjernicama i instrukcijama Saveza.

Savez će imati neekskluzivno pravo da koristi ili autorizuje druge da besplatno koriste identitet kluba za:

- a) Priređivanje i organizaciju Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupa Crne Gore,
- b) Svrhe promocije vezane za Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupa Crne Gore,
- c) Izdavačke svrhe (uključujući digitalne servise Saveza).

Klub je obavezan besplatno snabdjeti Savez, na njegov zahtjev, svim odgovarajućim materijalima kao i neophodnom dokumentacijom koja je Savezu potrebna za nesmetano i ispravno korišćenje prava promocije u skladu sa ovim članom. Ovaj stav se ne odnosi na vizuale bilo kog igrača, trenera ili zvaničnika.

Savez ne može koristiti prava promocije u komercijalne svrhe, osim u svrhe identifikacije i promocije Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupa Crne Gore, uključujući sve aspekte sa tim u vezi (internet stranica Saveza, zvaničnu aplikaciju takmičenja, društvene mreže ili sekcije internet stranica vezane za relevantno takmičenje ili meč) i nekomercijalne kampanje Saveza.

Savez može izdati smjernice i/ili instrukcije vezano za korišćenje promotivnih prava od strane kluba domaćina.

Član 9

Prava na korišćenje podataka

Savez je ovlašćen da koristi sva prava na korišćenje podataka vezano za Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kup Crne Gore. Sva prava za bilo koji podatak i statistika prikupljena od strane Saveza (uključujući baze podataka u kojima su ti podaci sadržani) u vezi sa mečevima i igračima koji su učestvovali u Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupu Crne Gore su isključivo i ekskluzivno vlasništvo Saveza.

U vezi Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupom Crne Gore klub može prikupljati i koristiti podatke vezano za svoje mečeve i može:

- a) Interno koristiti te podatke u svrhe treninga,
- b) Objavljivati podatke na stadionskom ekranu unutar stadiona tokom meča i
- c) Po zaključenju svakog meča koristiti te podatke za objavljivanje na svojim zvaničnim platformama ili dati licencu drugima da koriste te podatke.

Klubovi moraju osigurati da njihove oficijelne platforme ili licencirane treće strane ne prodaju bilo koji vid sponzorstava koje je direktno ili indirektno povezuju bilo koju vrstu usluge, proizvod, osobu ili brend sa Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupom Crne Gore.

Klub mora osigurati da nijedna karta ili akreditacija koja omogućava pristup i skupljanje podataka na stadionu ne može biti korišćena od strane bilo koga, osim za potrebe prikupljanja podataka od strane kluba za interne klupske potrebe, i dužan je takve aktivnosti zabraniti i hitno spriječiti, vodeći računa o izvještavanju akreditovanih medijskih kuća.

Član 10

Lopte

U svim mečevima Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupa Crne Gore svaki klub će koristiti oficijelne meč lopte određene i obezbijedene od strane Saveza.

Član 11

Ulaznice

Klub će, na zahtjev Saveza dostavljen ne kasnije od dva dana prije odigravanja utakmice, obezbijediti za svaki meč Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupa Crne Gore pet (5) besplatnih VIP ulaznica, ne računajući mjesto u VIP loži koje mora biti obezbijeđeno kontroloru suđenja Saveza.

Član 12

Reflektori

Precizne preporuke vezano za reflektorsko osvjjetljenje definisane su Smjernicama za medijska prava koje se nalaze u Aneksu 2 ovog Pravilnika.

Član 13

Saradnja

Klub se obavezuje na blisku saradnju sa Savezom. Svaki klub mora imenovati kontakt osobu koja će biti odgovorna za svu dalju saradnju između kluba i Saveza. Podrazumijeva se da će klub za potrebe Saveza besplatno obezbijediti usluge, infrastrukturu i zone predviđene ovim pravilnikom ili koji su neophodni za sprovođenje zahtjeva Saveza u skladu sa ovim pravilnikom.

IV Finansijske odredbe

Član 14

U slučaju komercijalizacije medijskih prava, Savez će klubovima, shodno Odluci Izvršnog odbora opredjeljivati određeni iznos finansijskih sredstava. Sredstva koja Savez dobija od generalnog sponzora Prve CFL biće u punom iznosu isplaćena klubovima.

Član 15

Prava i obaveze Saveza

Klub se obavezuje da obešteti Savez u slučaju bilo kakvog nepoštovanja ovih odredaba od strane kluba ili bilo kojeg od njegovih igrača, službenika, zaposlenih, predstavnika ili agenata.

Klub mora dobiti sva neophodna prava treće strane i saglasnosti koje su potrebne za sprovođenje ovog pravilnika i po zahtjevu mora besplatno snabdjeti Savez neophodnom dokumentacijom potrebnom da bi Savez nesmetano koristio svoja prava predviđena ovim pravilnikom.

Klub može iskoristiti samo prava predviđena ovim pravilnikom a u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

Svi ugovori koje klub (ili bilo koja treća strana u ime kluba) sklapa vezano za prava predviđena ovim pravilnikom, moraju isteći najkasnije 30. juna 2025. godine ili sadržati klauzulu koja omogućava klubu prekid ugovora do ovog datuma.

V Oslobođanje od odgovornosti

Član 16

Savez je oslobođen svake odgovornosti u slučaju sukoba nastalih iz ugovora između kluba ili njegovih igrača, zvaničnika, zaposlenih, predstavnika ili agenata sa bilo kojom trećom stranom na račun odredaba ovog pravilnika i njihovih obaveza prema istim.

VI Arbitražni sud FSCG

Član 17

Parnice nastale u vezi sa ovim pravilnikom rješavaće se pred Arbitražnim sudom FSCG.

VII Nepredviđene okolnosti

Član 18

Sve okolnosti koje nijesu predviđene ovim pravilnikom, kao što su slučajevi više sile biće odlučene od strane Izvršnog odbora, Odbora za hitna pitanja ili zbog vremenskog ograničenja od strane predsjednika ili u njegovom odsustvu generalnog sekretara.

VIII Završne odredbe

Član 19

Operativni menadžment povjeren je administraciji Saveza kao i koordinacija Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupa Crne Gore, tako da je ovlašćena da donosi odluke i usvaja detaljne odredbe neophodne za implementaciju ovog pravilnika uključujući, u izuzetnim okolnostima, donošenje neophodnih izuzetaka u njihovoj primjeni.

Savez može odrediti treće strane kao agente ili brokere u njegovo ime i/ili kao pružaoce usluga u dijelu korišćenja nekog ili svih medijskih prava, marketing prava, promotivnih prava i prava na korišćenje podataka.

Svi aneksi su integralni dio ovog pravilnika.

Svako kršenje ovog pravilnika može biti kažnjeno od strane Saveza skladu sa disciplinskim pravilnikom Saveza.

**Predsjednik FSCG,
Dejan Savićević, s.r**

Broj:1554/18

Podgorica, 29.07.2020.god.

Aneks 1 – Medijska pitanja

I - Uopšteno

Fudbalski savez Crne Gore (u daljem tekstu Savez) je nosilac medijskih prava na stadionima na kojima se odigravaju mečevi Telekom 1. CFL, Druge lige Crne Gor (u daljem tekstu 2. CFL) i Kupa Crne Gore i može zabraniti pristup bilo kojem neautorizovanom predstavniku medija, uključujući i one koji su vlasnici prava prenosa.

II – Medijski uslovi

Ovim pravilnikom postavlja se minimum medijskih uslova za mečeve Telekom 1. CFL, Druge lige Crne Gore i Kupa Crne Gore. U odnosu na pojedinačne utakmice Savez može zahtijevati povećanje ili smanjenje medijskog/produkcijskog standarda.

III – Promocije

Svi klubovi moraju, na zahtjev Saveza, obezbijediti, bez plaćanja naknade, fotografije i informacije o klubu i/ili relevantnim timovima kao i sve dodatne podatke zahtijevane od strane Saveza, ili učiniti sve gore navedeno ili djelove navedenog dostupnim Savezu za potrebe produkcije sopstvenih materijala za promotivne svrhe.

IV – Meč koordinatori

Svaki klub mora imenovati osobu zaduženu za organizaciju utakmice, medijska pitanja i aktivnosti (meč koordinatori) kako bi koordinisao operacije između klubova, Saveza i medija u skladu sa ovim pravilnikom. Meč koordinatori mora osigurati da su prostori koji se koriste za organizaciju utakmice, za rad medija i usluge u skladu sa zahtijevanim standardima. Meč koordinatori mora biti prisutan na svim mečevima (kod kuće i na strani) kako bi koordinisao sve medijske aranžmane uključujući konferencije prije i nakon utakmice, kao i intervjue i saraduje sa službenim licima Saveza na licu mjesta ukoliko je isti delegiran za utakmicu.

Meč koordinatorski gostujućeg kluba mora poslati listu sa zahtjevima za akreditacije meč koordinatorskom klubu domaćina najkasnije dan (24h) prije odigravanja utakmice. Meč koordinatorski mora osigurati da zahtjevi za akreditacije dolaze od aktivnih (bona fides) medija.

Mjesta u novinarskoj loži rezervisana su isključivo za predstavnike medija definisane u stavu 2 ovog člana i klubovi nisu obavezni da izdaju akreditacije predstavnicima kladioničarskih kuća.

Dodatno, poželjno je da klub za koordinaciju svih aktivnosti na utakmicama Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupa Crne Gore angažuje dvije osobe – koordinatorsku za organizaciona pitanja i koordinatorsku za medijska pitanja i aktivnosti.

V – Konferencije dan prije utakmice

Klubovi čije utakmice direktno prenosi vlasnik prava prenosa moraju održati konferenciju za novinare dan prije odigravanja utakmice. Dodatno, ukoliko postoji interesovanje medija za održavanje konferencije za novinare od strane klubova čija utakmica neće biti predmet direktnog prenosa u odnosnom kolu, klubovi mogu iste organizovati na stadionu ili bilo kojem prostoru koji sami odrede za te potrebe. Termini konferencija za novinare klubova čija utakmica se direktno prenosi moraju biti usaglašeni između klubova i shodno zahtjevima vlasnika prava prenosa. Konferencije se moraju održati između 10:00 i 18:00 časova i izuzeci od ovog pravila moraju biti unaprijed dogovoreni sa Savezom.

Konferencijama moraju prisustvovati šefovi stručnog štaba i najmanje jedan igrač. Ukoliko je šef stručnog štaba suspendovan, na konferenciji za novinare dan prije utakmice zamijeniti ga asistent u stručnom štabu. Klubovi su zaduženi da obezbijede neophodnu tehničku infrastrukturu i servise za potrebe održavanja konferencije za novinare.

Ukoliko jedan od klubova organizuje dodatne medijske aktivnosti na dan prije odigravanja utakmice, kao što je miks zona, iste će se smatrati dopunom konferenciji za novinare ali ne i zamjenom za nju.

Dodatno, konferencija se može, u zavisnosti od pristunog broja medijskih predstavnika organizovati i u formi fleš intervju (intervju na nivou terena) uz obavezno korišćenje reklamnog panoa.

VI – Uslovi za rad medija

Klubovi moraju obezbijediti adekvatne uslove za rad medija, dok specifični zahtjevi mogu biti dodatno definisani od strane Saveza.

Dovoljan broj sjedišta u pokrivenom dijelu stadiona mora biti obezbijeđen za pisane medije u odvojenoj i obezbijeđenoj zoni centralno lociranoj na zapadnoj ili istočnoj tribini sa nesmetanim pogledom na teren za igru. Sva sjedišta sa stolovima moraju biti opremljena strujnim i internet priključcima (kabl ili Wi-Fi) sa stolom koji je dovoljan da se postavi lap-top računar i sveska/blok/rokovnik. Dodatno, za potrebe medija mora biti obezbijeđeno minimum 15 sjedišta bez stolova, lociranih u dijelu tribina koji se nalazi između linija i šesnaesterca.

Predstavnici medija koji nisu vlasnici prava prenosa, ukoliko uslovi to dozvoljavaju, mogu biti smješteni na mjestima koja nemaju stolove. Televizijske kuće koje nijesu vlasnici prava prenosa mogu snimati utakmice za potrebe izvještaja i priloga, dok je emitovanje sadržaja uživo ili u odloženom snimku

zabranjeno. Maksimalna dužina trajanja priloga prikazanih u programima televizija koje nisu vlasnici prava prenosa, a koja sadrži kadrove utakmice (bez izjava nakon utakmice) je 3 minuta (180 sekundi).

VII – Intervjui i prezentacije na nivou terena

Klubovi moraju staviti na raspolaganje šefa stručnog štaba i najmanje jednog igrača za kratke intervjuje dan prije odigravanja utakmice, i to za utakmice koje se direktno prenose od strane vlasnika prava prenosa.

Tokom trajanja utakmice nije dozvoljeno obavljanje intervjuja na terenu za igru ili u njegovoj neposrednoj blizini. Po dolasku timova na stadion, na poluvrmenu, super fleš (intervjui neposredno po završetku utakmice) i fleš intervjui (intervjui po povratku timova u svlačionice) mogu se obavljati na lokacijama koje su unaprijed određene od strane Saveza, a uz konsultacije sa klubom.

Šef stručnog štaba mora biti na raspolaganju prije početka utakmice za kratak intervju sa vlasnikom prava prenosa. Ovi intervjui moraju biti obavljani prije završetka zagrijavanja ekipa uoči utakmice, a najkasnije 45 minuta prije početka utakmice.

Dozvoljeni su intervjui sa igračima prije početka utakmice ali isključivo do početka zagrijavanja ekipa za utakmicu, a najkasnije 45 minuta prije početka utakmice.

Na poluvremenu je moguće obaviti intervju sa šefom stručnog štaba ili asistentom, i to je predmet dogovora.

Super fleš intervjui obavljaju se nakon završetka utakmice u definisanoj zoni koja se nalazi u blizini terena ili u prostoru između terena i svlačionica. Klub mora obezbijediti raspoloživost šefa stručnog štaba ili ključnog igrača (igrača koji je imao odlučujući uticaj na ishod ili rezultat utakmice) za najmanje jedan super fleš intervju sa vlasnikom prava prenosa.

Igrači moraju obaviti intervjuje sa vlasnicima prava prenosa prije nego što obave intervjuje za kanale komunikacija u vlasništvu klubova.

VIII - Konferencija za novinare nakon utakmice

Konferencija za novinare nakon utakmice mora startovati najkasnije 20 minuta nakon završetka utakmice. Klub domaćin dužan je da obezbijedi neophodne tehničke uslove i servise. Klubovi moraju obezbijediti prisustvo šefa stručnog štaba na konferenciji. Izuzetno, ukoliko je šef stručnog štaba isključen za vrijeme utakmice konferenciji za novinare može prisustvovati asistent u stručnom štabu.

Dodatno, konferencija se može organizovati i u formi fleš intervjuja (intervju na nivou terena) uz obavezno korišćenje reklmanog panoa.

IX – Svlačionice

Timske svlačionice su zona koja je van dostupnosti za predstavnike medija prije, za vrijeme i nakon završetka utakmice. Izuzetno, jedna kamera vlasnika prava prenosa kao i zvanični fotograf FSCG (ukoliko je prisutan na stadionu) mogu ući u svlačionice prije početka utakmice u vrijeme koje je dogovoreno sa klubovima kako bi obavili snimanje opreme za igrače. Ovo snimanje mora se završiti najmanje pola sata prije dolaska timova na stadion.

X – Teren za igru i tehnička zona

Predstavnicima medija nije dozvoljen pristup terenu za igru prije, za vrijeme ili nakon završetka utakmice sa izuzetkom kamere koja obavlja snimanje startnih postava prije početka utakmice i do dvije kamere vlasnika prava prenosa koje snimaju nakon završetka utakmice, uključujući i produžetke i izvođenje penala. Isto se odnosi i na tunel za izlazak igrača na teren i zonu svlačionica, sa izuzetkom super fleš intervjua i kamera vlasnika prava prenosa koje snimaju sljedeće aktivnosti:

- dolazak timova na stadion (ne dalje od ulaska u svlačionicu),
- igrače u tunelu prije izlaska na teren (prije utakmice),
- igrače koji se vraćaju na teren za početak drugog poluvremena.

U kontekstu masovnih medija, ograničenom broju fotoreportera, kamermana i osoblja produkcije (od kojih svi imaju adekvatne akreditacije) dozvoljen je rad u dijelu koji se nalazi između granica terena za igru i tribina.

Klubovi moraju ostvariti maksimalnu saradnju u ispunjavanju dodatnih medijskih aktivnosti kao što su:

- pojedinačni zahtjevi od strane vlasnika prava prenosa za intervjue i pristup treninzima (ukoliko su zainteresovani za ovu aktivnost),
- zahtjevi od strane Saveza po pitanju otvorenih medijskih dana,
- obezbjeđivanju dostupnosti šefa stručnog štaba i dva ključna igrača za intervjue sa Savezom koji će se distribuirati vlasnicima prava prenosa.

XI – Vlasnici prava prenosa

Klubovi imaju određene obaveze kada su u pitanju vlasnici audio-vizuelnih prava za mečeve.

Klub mora obezbijediti, bez naknade, vlasniku audio-vizuelnih prava svu neophodnu tehničku pomoć, objekte-prostorije, napajanje električnom energijom i pristup za tehničko osoblje. Vrste priključaka i pozicije precizno su definisane Smjernicama za televizijsku produkciju.

Medijski zahtjevi Saveza uključuju objekte/prostorije koji su navedeni u Smjernicama za medijska prava, ali nisu limitirani samo na njih. Klub ne može naplatiti vlasniku audio-vizuelnih prava ili bilo kojem medijskom partneru Saveza instalacione troškove za potrebe produkcije.

Klub je dužan da obezbijedi uslove za postavljanje platformi za kamere, studija i komentatorskih pozicija uključujući, ukoliko je to potrebno, i uklanjanje sjedišta ili izuzimanje određenog broja sjedišta iz prodaje. Bilo koja dodatna konstrukcija, kao što su skele, moraju biti provjerene i odobrene od strane nadležnih organa. Produkcijski planovi, uključujući pozicije kamera i komentatora, biće potvrđeni klubovima najkasnije tri dana prije odigravanja utakmice.

Objekti/prostorije koje klub mora obezbijediti za potrebe vlasnika audio-vizuelnih prava opisane su u Smjernicama za medijska prava.

XII – Produkcijski zahtjevi

Kako bi se osigurao visok standard pokrivenosti svih mečeva mora postojati minimum pozicija za kamere za potrebe vlasnika prava prenosa kao i dodatne dostupne pozicije za vlasnike audio-vizuelnih prava

kako bi se dopunila pokrivenost, koje su opisane Smjernicama za medijska prava koja su sastavni dio ovog pravilnika.

XIII – Medijski partneri klubova

Audio reporterima nije dozvoljen pristup terenu za igru niti mogu imati pristup terenu, tunelu, svlačionicama ili zoni za fleš intervju. Njima je omogućeno prisustvo konferenciji za novinare.

Zahtjevi za audio (radijske) akreditacije moraju biti poslani klubu najkasnije tri dana prije odigravanja utakmice.

XIV – Pisani mediji

Ova sekcija odnosi se na medije koji nisu pokriveni članom XI ovog aneksa i koji izvještavaju u pisanoj formi bez razlike u odnosu na platformu koju koriste (novine, internet stranice, mobilne aplikacije/portali).

Klubovi treba da prihvate zahtjeve za akreditacije poslate od strane pisanih medija i da im obezbijede pristup konferenciji za novinare nakon utakmice, pod uslovima da ne „pokrivaju“ utakmicu (uključujući konferenciju za novinare) uživo zvukom i/ili slikama.

Dodatno, osobe koje obavljaju poslove za potrebe kladioničarskih kuća ne smatraju se novinarima i nije im omogućen pristup medijskim prostorima (novinarskoj loži i zoni za rad predstavnika medija).

XV – Fotoreporter

Ograničen broj fotoreportera može obavljati posao u prostoru iz reklamnih panoa na pozicijama koje su određene od strane meč koordinatora domaćeg kluba. Fotoreporter mogu promijeniti poziciju (stranu terena) samo za vrijeme pauze između dva poluvremena ili prije početka i između produžetaka (ukoliko se isti igraju).

Klub mora obezbijediti fotoreporterima stolice na nivou terena i kablovsku ili Wi-Fi internet konekciju na stadionu. Internet konekcija mora biti obezbijedena bez plaćanja naknade za korišćenje.

Fotoreporter mogu prisustvovati konferencijama za novinare prije utakmice i nakon utakmice i njihovo prisustvo ovim aktivnostima podliježe prostornim ograničenjima.

Svi fotoreporter moraju preuzeti odgovarajući prsluk prije početka utakmice i isti vratiti nakon završetka utakmice. Prsluk se mora nositi cijelo vrijeme i to na način da se jasno vidi broj koji se nalazi na poleđini ili prednjoj strani prsluka.

Fotografije načinjene od strane akreditovanih fotoreportera mogu biti objavljene online (uključujući internet stranice i mobilne aplikacije/portale) i moraju zadovoljavati sljedeće kriterijume:

- moraju se pojavljivati isključivo kao slike a ne kao pokretne slike ili kvazi video fajlovi,
- mora se poštovati razmak u objavljivanju fotografija od najmanje 20 sekundi.

XVI – Principi za medije

Poštovanje terena za igru

Sva oprema i kompletno osoblje moraju biti pozicionirani na način da ne predstavljaju opasnost za igrače ili sudijski tim. Teren za igru mora biti „čist“ od kamera, kablova i osoblja koje predstavlja medije. Uobičajene medijske lokacije prikazane su u aneksu 2.

Poštovanje zvaničnika utakmice

Oprema i osoblje medija ne smiju ometati vidno polje i kretanje, odnosno ne smiju stvarati zabunu, kod zvaničnika utakmice ili igrača i trenera.

Poštovanje gledalaca

Medijska oprema i osoblje ne smiju ometati gledaocima pogled na teren. Kamere ne smiju snimati publiku na način koj bi predstavljao bilo kakvu opasnu aktivnost.

Poštovanje igrača i trenera

Mediji moraju poštovati potrebe igrača i trenera. Intervjui mogu biti obavljani isključivo izvan tehničke zone u prostorima koji su definisani i odobreni od strane FSCG. Reporteri ne smiju prilaziti igračima i trenerima za intervju tokom trajanja utakmice.

Poštovanje ostalih medija

Svi predstavnici medija moraju poštovati potrebe ostalih kolega prisutnih na utakmici.

Aneks 2 – Smjernice za medijska prava

I Definicije

Za potrebe Smjernica za medijska prava definišemo značenje sljedećih termina:

| | |
|---------------------------------|---|
| <i>Odložena prava</i> | Označavaju prava koja se ne odnose na prenos uživo utakmica kod kuće i u gostima u kojima učestvuje klub. |
| <i>Fiksna medijska prava</i> | označava pravo na produkciju i upotrebu snimka utakmice u bilo kojem mediju poznatom u ovom momentu ili koji se izmisli nakon ovog (uključujući video kasete, DVD, blue ray, HD-DVD, CD i fleš memorije) i/ili bilo koji zaštićeni format koji se preuzima, bilo da je za prodaju ili korišćenje. |
| <i>Prava uživo</i> | označava prava na prenos uživo mečeva u kojima učestvuje klub. |
| <i>Medijska prava</i> | označava prava koja su definisana članom 4 stavom e pravilnika. |
| <i>Audio partneri kluba</i> | označava partnera/e koje klub može angažovati ili imenovati za korišćenje audio prava u odnosu na domaće utakmice koje igra klub. |
| <i>Zvanične platforme kluba</i> | označavaju bilo koji zvanični servis kluba (koji je dio brenda kluba i koji je isključivo posvećen klubu) dostupan na bilo kojoj medijskoj platformi (npr zvanična internet stranica kluba). |
| <i>FSCG medijski partner</i> | označava partnera/e koje FSCG može angažovati ili imenovati za eksploataciju određenih medijskih prava, uključujući treću stranu – agencije, emitere, internet servis provajdere, operatore platformi, operatore mobilnih mreža i/ili medijske producente/distributere. |

II Uvod

Član 1

Medijska prava za Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kup Crne Gore biće ekskluzivno i centralizovano ponuđena na tržištu od strane Saveza.

Član 2

Zvanične platforme klubova i/ili audio partneri mogu (zavisno od dostupnosti, saglasnosti sa obavještenjem o rokovima/uslovima postavljenim od strane Saveza i/ili plaćanja razumnih tehničkih troškova):

- koristiti komentatorske pozicije,
- imati pristup konferenciji za novinare.

Član 3

Na događaju za koji je ograničena mogućnost pristupa prioritet imaju medijski partneri Saveza, zatim zvanične platforme klubova i/ili audio partneri klubova i na kraju (isključivo pristup konferenciji za novinare) imaju mediji koji nisu vlasnici prava prenosa.

Član 4

Produkcijaska prava koja nisu predviđena članom 2 nisu dostupna za zvanične platforme klubova i/ili audio partnere. Odluke vezane za ova pitanja, a koje se donose na licu mjesta, u nadležnosti su Saveza uz konsultacije za relevantnim klubom.

Dodatno, klubovi mogu imati pristup, preko Saveza, sirovim materijalima sopstvenih mečeva pod uslovima koje određuje Savez (na lokaciji koja je pogodna emiteru signala) u svrhu eksploatacije medijskih prava u saglasnosti sa ovim Smjernicama za medijska prava. Zahtjev za pristup sirovim materijalima potrebno je poslati Savezu i biće omogućen pod uslovima koje određuje Savez.

III Opšti uslovi (važe za sva medijska prava koja koriste klubovi)

Član 5

Svi komercijalni ugovori koje sklope klubovi u svrhu eksploatacije medijskih prava moraju sadržati ove Smjernice za medijska prava kako bi bile obavezujuće za klub, njihove zvanične platforme, audio partnere i dobavljače.

Klub je odgovoran prema Savezu za poštovanje svih mjera od strane njihovih zvaničnih platformi, audio partnera i dobavljača.

Član 6

Klub može eksploatisati odložena medijska prava bez vremenskih ograničenja (doživotno) pod uslovima koje postavljaju ove Smjernice za medijska prava.

Klubovi ne mogu kreirati programe ili proizvode koji bi bili konkurenti sa bilo kojim programom ili proizvodom centralizovanim od strane Saveza. Dodatno, prava eksploatisana od strane kluba, uključujući relevantne programe/proizvode, ne mogu biti dio mečeva u kojima klub ne učestvuje.

Sva prava eksploatisana od strane kluba, zvanične platforme i/ili audio partnera moraju imati brending kluba (sa ciljem da se ne kreira program/proizvod koji je konkurentan sa bilo kojim programom/proizvodom koji je centralizovan od strane Saveza).

Član 7

Klub, zvanična platforma i/ili audio partner ne mogu koristiti logo, ime, tipografiju i ostale dizajne, uključujući fotografije bilo koje zvanične lopte ili grafike, vezane za odnosna takmičenja.

Savez naglašava da će u praksi biti dozvoljeni sljedeći izuzeci od ovog pravila:

- a – bilo koja grafika i bilo koji „kredit“ uključeni od strane vlasnika prava prenosa u sirovi signal (kako bilo, nije dozvoljena upotreba relevantnih sekvenci otvaranja i zatvaranja takmičenja, odbojnika za utakmicu i odbojnika za pauzu) i
- b – upotreba naziva Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kup Crne Gore u standardnoj tipografiji u

opisnom smislu kako bi se informisao korisnik o uključenosti relevantnog sadržaja ili čisto u editorijalne svrhe.

Nijedna zvanična platforma ili audio partner kluba ne može se predstavljati kao partner Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupa Crne Gore i ne smiju na bilo koji način, direktno ili indirektno, asociirati svoju ili povezanost trećih lica, proizvoda ili servisa sa evropskim Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupom Crne Gore.

Član 8

Sva intelektualna prava u Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupu Crne Gore kroz slike i video, kao i ime, logo, branding i materijali Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupa Crne Gore ostaju ekskluzivno vlasništvo Saveza.

Član 9

Klub mora osigurati da nema miješanja u sirovi materijal kroz, na primjer, dodavanje, uklanjanje, editovanje ili modifikovanje bilo koje grafike, kredita ili drugih branding elemenata, sa sljedećim izuzecima:

- a – klub i/ili njihova zvanična platforma mogu dodati svoju standardnu identifikaciju kroz postavljanje logoa u uglu ekrana na način da ne remeti bilo koju grafiku ili informaciju uključenu u sirovi signal, i
- b – klub i/ili njihova zvanična platforma mogu dodati vrijeme ili grafiku za rezultat i/ili naslove za komentatore ukoliko su isti pozicionirani na način da ne remete grafiku ili druge informacije koje su uključene u sirovi signal.

Klub mora uložiti maksimalne napore da osigura da zvanične platforme i/ili audio partneri spriječe pirateriju i/ili neovlašćenu upotrebu, re-emitovanje ili redistribuciju u cjelosti ili djelove bilo kojeg audio, vizuelnog i/ili audiovizuelnog materijala sa utakmica. U slučaju da takav materijal nije zaštićen klubom može biti zatraženo od strane Saveza da istog trenutka ukloni sadržaj iz odnosnog programa, proizvoda i/ili platforme.

Zvanične platforme i audio partneri klubova su podložni bilo kojim pravilnicima, smjernicama i/ili instrukcijama koje mogu biti izdate od strane Saveza s vremena na vrijeme, uključujući i kada je to relevantno, bilo koje pravilnike, smjernice i/ili instrukcije koje Savez može izdati za medijske partnere Saveza. Svi takvi pravilnici, smjernice i/ili instrukcije služiće u svrhu pojašnjavanja.

Sa ciljem da obezbijede Savezu uvid u eksploataciju medijskih prava vezanih za klubove, bilo koji klub koji eksploatiše ili namjerava da eksploatiše bilo koje medijsko pravo mora obezbijediti, na zahtjev Saveza, informacije o eksploataciji. Savez će, na zahtjev kluba, obezbijediti informacije vezane za eksploataciju od strane medijskih partnera Saveza. Klub koji odluči da ne eksploatiše medijska prava treba da o tome obavijesti Savez.

IV Audio-vizuelna medijska prava

Član 10

Kroz prepoznavanje tehnologija putem kojih se može distribuirati audio-vizuelni sadržaj Savez je implementirao pristup zasnovan na neutralnoj platformi. Medijska prava su okarakterisana koristeći pristup „vremenskog prozora“ (prava prenosa uživo razlikuju se u odnosu na odložena prava).

Član 11

Prava Saveza

Savez je nosilac prava za eksploataciju svih audio-vizuelnih medijskih prava u odnosu na sve mečeve, uključujući prava na emitovanje uživo, najbolje momente i odloženo emitovanje i pridruženih komercijalnih prava, uključujući i neograničavajući, sve prilike za emitovanje sponzorskih i komercijalnih sadržaja u toku prenosa. Ova prava su ekskluzivna za Savez kroz embargo periode definisane članom 12 stav 2.

Klubovi nemaju pravo da kreiraju proizvode/programme koji su konkurentni sa audio-vizuelnim pravima uživo koja su centralizovana od strane Saveza. Na primjer, klub ne smije da kreira kvazi-video sadržaj uživo kroz kombinaciju audio/radio komentara i sekvencijalnih fotografija.

Član 12

Prava klubova

Klubovi nemaju pravo da koriste (eksploatišu) bilo koju formu audio-vizuelnih medijskih prava (bez obzira na način distribucije ili platformu) prije isteka relevantnog embargo perioda definisanog stavom 2 ovog člana.

Odložena prava (bilo da su klipovi ili programi) mogu se eksploatisati od strane klubova na neekskluzivnoj bazi od 12:00 časova (podne) dana koji dolazi nakon završetka kola (primjer: ukoliko se posljednji meč kola igra u subotu, ova prava se mogu koristiti od nedjelje u podne) i to pod sljedećim uslovima:

- a – Klipovi i/ili programi mogu se učiniti dostupnima na zvaničnim platformama klubova, uključujući i društvene mreže,
- b – klipovi i/ili programi mogu biti sponzorisani od strane trećih lica ali ne na način kojim se kreira direktna ili indirektna veza sa Telekom 1. CFL, Drugom ligom Crne Gore ili Kupom Crne Gore.

Član 13

Klubovi imaju pravo da koriste odložena prava u programima kreiranim i brendiranim od strane kluba na platformama trećih lica na neekskluzivnoj bazi od 12:00 časova dan nakon završetka prvenstvenog kola. Pojedinačni programi ne mogu sadržati više od 50% sadržaja koji se odnosi na Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kup Crne Gore. Bilo koji takav program može biti sponzorisan od strane trećih lica, ali na način da ne kreira direktnu ili indirektnu vezu sa Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupom Crne Gore.

Član 14

Fiksna medijska prava

Od 12:00 časova (podne) dana koji dolazi nakon završetka kola:

- a – Savez može eksploatisati fiksna medijska prava u odnosu na sve mečeve na neekskluzivnoj bazi ali ne može kreirati proizvode fokusirane na jedan klub,
- b – klub može eksploatisati fiksna odložena medijska prava na neekskluzivnoj bazi putem proizvoda posvećenih i brendiranih od strane kluba (npr. klupska istorija). Takvi proizvodi mogu biti sponzorisani od strane trećih lica ali na način da ne kreira direktnu ili indirektnu povezanost sa Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupom Crne Gore.

Član 15

Audio prava

Savez može neekskluzivno eksploatisati audio prava svih mečeva ali isključivo kao dio dozvole medijskih prava za medijske partnere Saveza na neutralno baziranoj platformi. Savez će klubovima blagovremeno dostaviti imena medijskih partnera. Klubovi ne mogu naplatiti bilo kakvu naknadu medijskim partnerima Saveza.

Klubovi mogu neekskluzivno eksploatisati audio prava sa njihovih domaćih mečeva preko njihovih zvaničnih platformi.

Dodatno, klub može odobriti neekskluzivna prava za domaće mečeve svojim audio partnerima.

Na zahtjev gostujućeg kluba, domaći klub mora odobriti audio partnerima gostujućeg kluba (identifikovani od strane gostujućeg kluba) audio prava i to po cijeni tehničkih troškova.

Svi audio partneri klubova moraju imati obezbijedene odgovarajuće tehničke uslove i komentatorske pozicije na stadionu.

Ne smije biti direktne i/ili indirektno povezanosti programa i sadržaja trećih lica sa Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupom Crne Gore. Posebno, klub mora osigurati da njihove zvanične platforme i audio partneri ne prodaju nikakvu sponzorstvo ili povezanost sa programima koji uključuju Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kup Crne Gore i/ili samu Telekom 1. CFL, 2. CFL i Kupom Crne Gore.

Član 16

Obavezne pozicije za kamere

Glavna kamera

Glavna kamera nalazi se na glavnoj tribini i pozicionirana je tačno na sredini igrališta. Na platformi za glavnu kameru mora se obezbijediti prostor za smještaj najmanje tri kamere. Kamere na glavnoj platformi ne smiju biti usmjerene prema suncu.

Središnja kamera na nivou terena

Fiksna kamera koja se nalazi na nivou terena u blizini aut linije i koja se koristi za krupne kadrove. Ukoliko je predloženo da se ova kamera locira između klupa za rezervne igrače mora se pronaći solucija po kojoj će četvrti sudija i klupe imati nesmetan pogled na kompletan teren za igru.

Kamere na 16 metara

Dvije kamere koje se nalaze na glavnoj tribini ili adekvatnoj platformi na istom nivou (visini) na kojem se nalazi glavna kamera, locirane u liniji šesnaesterca.

Kamere iza gola na nivou terena

Klubovi moraju obezbijediti dva prostora iza oba gola, jedan na bližoj jedan na daljoj strani od glavne kamere, za potrebe smještaja dvije kamere i ENG kamera vlasnika audio vizuelnih prava. Obje zone moraju biti najmanje deset metara dugačke i dva metra široke i moraju biti u prostoru od linije peterca prema kornjer zastavici.

Kamera za suprotni ugao

Jedna kamera locirana na tribinama ili na nivou terena na strani koja je suprotna glavnoj kamera platformi.

Tunel kamera

Kamera na fiksnoj poziciji, odobrena od strane delegata utakmice ili stručnih lica Saveza (ukoliko su delegirana za utakmicu) u zoni između terena za igru i svlačionica (ili tunela za izlazak igrača) koja se može koristiti isključivo za izlazak igrača za početak prvog i drugog poluvremena.

Član 17**Dodatne pozicije za kamere (na zahtjev produkcije)****Kamera za klupe**

Jedna mobilna kamera, locirana izvan tehničke zone, na fiksnoj poziciji, osim ukoliko je drugačije dogovoreno, može se koristiti za snimanje klupa za rezervne igrače. Ova kamera može se koristiti i za snimanje igrača na terenu tokom postrojavanja i podbacivanja novčića, kao i za krupne kadrove igrača po završetku utakmice (npr. nakon produžetaka i udaraca sa bijele tačke).

Beauty shot (panoramska) kamera

Fiksna kamera montirana visoko na stadionu kako bi se obezbijedio statični panoramski snimak stadiona.

Kamere iza gola na tribinama (visoko)

Kamere smještene na tribini iza oba gola na visini koja omogućava vidljivost bijele tačke preko prečke gola.

Kamere na 20 metara

Dvije fiksne kamere na nivou terena postavljene na strani na kojoj se nalazi glavna kamera platforma u liniji 20 metara od gola. Ove kamere moraju biti postavljene tako da ne ometaju igrače, trenere i sudije i na način da imaju nesmetan pogled na sve uglove (kornere) terena. Kamere moraju biti postavljene iza linije izvučene od klupe za rezerve prema kornere zastavici.

Kamere na 6 metara

Dvije kamere na nivou terena na visini od pet metara locirane na istoj strani na kojoj se nalazi glavna kamera platforma. Postavljanje ovih kamera zavisi od prostora i ukoliko postavljanje ovih kamera ne uzrokuje bilo kakve opstrukcije pogleda.

Stedicams

Ukoliko prostor dozvoljava, do dvije stedicams mogu se koristiti na obje strane terena i to na strani na kojoj se nalazi glavna kamera platforma. Ove kamere mogu snimati isključivo u zoni od gol linije do linije šesnaesterca.

Mini kamere

Mini kamere mogu se postaviti iza mreže gola i to na način da ne dodiruju mrežu. Mini kamera se može pričvrstiti za šipku koja drži mrežu ili za žicu koja povezuje mrežu sa vertikalnim podupiračem iza gola. Kamere se ni u kom slučaju ne smiju postavljati na mrežu, prečku i/ili stativu gola/golova.

Član 18

Opšte smjernice za operatere kamerama

Operateri kamerama (kamermani) moraj poštovati sljedeće principe tokom realizacije direktnog televizijskog prenosa utakmice:

- Kamermani ne smiju na bilo koji način ometati igrače i službena lica utakmice,
- Kamere ne smiju ometati vidno polje rezervnih igrača, tehničkog osoblja (stručnih štabova) i gledalaca,
- Kamere ne smiju predstavljati bilo kakav bezbjednosni rizik za igrače, tehničko osoblje (stručne štabove), gledaoce i osoblje vranika prava prenosa,
- Kamere moraju biti postavljene na način na koji se ne krši bilo koji sigurnosni i bezbjednosni nacionalni propis,
- Sve kamere moraju poštovati minimalnu udaljenost od terena za igru od tri metra, osim ako nije drugačije usklađeno sa Savezom, a zavisno od uslova na samom stadionu,
- Kako bi se osigurala bezbjednost igrača sve kamere koje su postavljene na nivou terena moraju imati zaštitni sunder koji nije brendiran na bilo koji način.

Svi operati kamera na nivou terena moraju nositi prsluk tokom cijelog trajanja prenosa koji im je obzbejeden od strane kluba domaćina.

Član 19

Uslovi za rad medija

Komentatorske pozicije

Komentatorske pozicije moraju biti locirane na istoj strani na kojoj se nalazi glavna kamera platforma. Neophodno je obezbijediti jednu komentatorsku poziciju za sve mečeve i na svim stadionima. Komentatorske pozicije moraju imati tri sjedišta, sto i biti opremljene neophodnim strujnim priključcima, svjetlom i interent/telefonskom konekcijom. Pristup komentatorskoj poziciji mora biti bezbjedan i nedostupan gledaocima.

Posmatračka sjedišta

Vlasnik audio-vizuelnih prava prenosa može zahtijevati posmatračka sjedišta za akreditovano osoblje zaduženo za aktivnosti koje se obavljaju prije početka i nakon završetka utakmice (bez zaduženja tokom trajanja utakmice).

Studio sa pogledom na teren

Na zahtjev vlasnika audio-vizuelnih prava klub mora obezbijediti prostor za studio sa nesmetanim pogledom na teren za igru (npr. loža stadiona ili drugi prostori koji zadovoljavaju sigurnosne i bezbjednosne kriterijume).

Super fleš pozicije i prezentacije na nivou terena

Klub domaćin mora obezbijediti super fleš poziciju, dimenzija 3x3 metra, u prostoru koji se nalazi u neposrednoj blizini terena za igru za potrebe obavljanja fleš intervjua nakon utakmice i prezentacija na nivou terena prije početka i na poluvremenu utakmice. Ovaj prostor mora biti opremljen neophodnim strujnim priključcima.

Napajanje električnom energijom

Tehnička struja (elektrodistributivna mreža) mora se obezbijediti u prostoru za smještaj reportažnih kola. Dodatno, klub mora obezbijediti zahtijevanu električnu energiju na komentatorskim pozicijama, studijima sa pogledom na teren, prezenterskim i fleš intervju pozicijama na nivou terena. Struja na navedenim pozicijama mora biti obezbijedena bez naplate naknade za korišćenje.

Zona reportažnih kola

Klub domaćin mora obezbijediti parking zonu za potrebe smještaja reportažnih kola. Ova zona mora imati čist i neometan pogled na južni horizont. Parking prostor mora biti na istoj strani na kojoj se nalazi glavna kamera platforma i mora biti obezbijeden i nedostupan navijačima/gledaocima. Podloga (beton ili asfalt) i postavka prostora mora biti zadovoljavajuća za potrebe parkiranja bilo kojeg reportažnog vozila.

Obezbjeđenje

Sve razumne mjere obezbjeđenja neophodne za zaštitu zona koje koristi vlasnik audio-vizuelnih prava prenosa (uključujući, bez ograničenja, zonu reportažnih kola) su u nadležnosti kluba domaćina. Ove zone moraju biti nedostupne navijačima/gledaocima i moraju imati obezbjeđenje tokom cijelog dana, od momenta početka postavljanja do odlaska posljednjeg vozila iz zone reportažnih kola.

Kabliranje

Klubovi moraju, u principu, obezbijediti neophodnu infrastrukturu za kabliranje (npr. mostove, kanalice, itd) kako bi omogućili vlasniku audio-vizuelnih prava postavljanje svih kablova na siguran i bezbjedan način. Dodatno, na stadionima na kojima postoji pre-cabling, isti mora biti ustupljen na korišćenje bez naknade.

Akreditacije

Unaprijed dogovoren broj akreditacija biće obezbijeden za potrebe vlasnika audio-vizuelnih prava prenosa. U svakom slučaju akreditacije će obezbijediti da se svi servisi mogu pružiti prije početka, za vrijeme i nakon završetka utakmice.

Parking

U principu 10 parking mjesta mora biti obezbijedeno za potrebe Saveza i to bez naknade. Broj i kategorija parking mjesta se određuju naknadno od strane Saveza i kluba domaćina. Ova parking mjesta moraju biti na dobroj poziciji.

Član 20

Osvjetljenje

Osvjetljenje od minimum od 1200 lux potrebno je za realizaciju direktnog televizijskog prenosa. U slučaju da reflektori podržavaju veći kapacitet, preporučuje se upotreba punog kapaciteta.

Reflektori u punom kapacitetu moraju biti upaljeni 30 minuta prije početka utakmice.

Dodatno, ukoliko se prvo poluvrijeme utakmice igra u periodu dana (pod dnevnom svjetlošću) reflektori se moraju upaliti, u punom kapacitetu, odmah po završetku prvog poluvremena utakmice.

Za potrebe realizacije medijskih aktivnosti koje se odvijaju po završetku utakmice na nivou ili neposrednoj blizini mora se obezbijediti osvjetljenje u punom kapacitetu, u trajanju od 20 minuta nakon završetka utakmice.

Za potrebe demontaže opreme korišćene za realizaciju televizijskog prenosa neophodno je ostaviti dovoljno osvjjetljenje, kako bi vlasnik prava prenosa mogao nesmetano da obavi proces demontaže.

Član 21

Navodnjavanje terena

Navodnjavanje terena za igru je u nadležnosti kluba domaćina i ukoliko se sprovodi mora biti iskomunicirano sa gostujućim klubom, službenim licima utakmice i osboljem vlasnika prava prenosa.

Navodnjavanje terena može se vršiti u sljedećim vremenskim intervalnima:

- Prije početka utakmice, koje mora biti završeno 60 minuta prije početka utakmice,
- Nakon završetka zagrijavanja timova (15 minuta prije početka utakmice), u trajanju ne dužem od 5 (pet) minuta,
- Navodnjavanje na poluvremenu utakmice, u trajanju ne dužem od 5 (pet) minuta.

Prilikom navodnjavanja sve zone terena (obje polovine terena) moraju biti ravnomjerno tretirane.